



Europa

Magazine

decembar 2009

Do kraja godine ustavne promjene u BiH

Reportaža: U carstvu livanjskog sira

Tech review: Microsoft Office 2010



U OVOM BROJU POKLON: KALENDAR ZA 2010. GODINU!

ISSN 1939-3423



euro

• Gourmet Foods •

OTVORENO!!!

**Poštovane mušterije
posjetite nas u
novootvorenom objektu
"Bosnia Market"
bivši "Topolino"**



**488 Gwinnett Drive (bivši Topolino)
Lawrenceville, GA 30045**

U ovom broju:


- 4** Komentar
"Savjet bezvrijednosti"
- 6** Bosna i Hercegovina
Liderima rok do kraja godine za ustavne promjene
- 12** Srbija
Autonomnost Vojvodine
- 14** Evropa
Švajcarska zabranila minarete
- 16** Evropa
Zelena tehnologija u Evropi
- 18** Intervju
Jovan Divjak o Dobrovoljačkoj
- 22** Zanimljivosti
U carstvu livanjskog sira
- 24** Poklon kalendar za 2010
- 26** Tehnika
Tech review: Microsoft Office 2010
- 30** Sport
Ćiro ostaje, Zvezdan se vraća u reprezentaciju
- 34** Porodica
Savjeti: "Sedmo nebo"
- 36** Porodica
Ambijent za najluđu noć
- 38** Muzika
Tina Turner slavi 70. rođendan
- 39** Film
- 40** Estrada
- 41** Mozaik
- 42** Horoskop
- 43** Zabava
- 46** Oglasi



*Sretnu i uspješnu Novu 2010.
Vam želi ekipa Europa Magazina!*



*Svim čitaocima katoličke vjeroispovijesti
želimo sretan i čestit Božić*



38 Muzika

Tina Turner slavi 70. rođendan

EUROPA MAGAZINE je partner Hayat TV za područje Sjeverne Amerike. Nudimo nevjerovatne cijene oglašavanja na najgledanijem satelitskom programu Hayata. Telefon: 678-985-0592 ili nam pošaljite e-mail na redakcija@europamagazine.info. Uvjerite se i sami. Reklamiranje na televiziji je pristupačnije nego što mislite!

+ 387 33 271 340
+ 387 33 271 350
marketing@ntvhayat.com
prodaja@hayat.ba
www.hayat.ba

Živjeti na udaru marketinga uče televizije

“Savjet bezvrijednosti”

Nije teško razumjeti bosanskohercegovačke državne zvaničnike koji su nedavno proslavljali izbor Bosne i Hercegovine za nestalnu članicu Savjeta bezbjednosti kao “najveći uspjeh njene spoljne politike od priznavanja njene nezavisnosti”: nakon toliko toga negativnog – i posebno nakon definitivnog potonuća na samo začelje zemalja kandidatkinja za prijem u euroatlantske integracije – izbor za jednu od deset nestalnih članica s dvogodišnjim mandatom u organu odgovornom za svjetski mir i bezbjednost dočekan je s razumljivo euforičnim samočestitanjem.

Već tada sam u prvom reagovanju upozorio kako bi to zaista bila dobra vijest kad bi kandidatura i izbor u Savjet bezbjednosti počivali na unutrašnjoj saglasnosti u Bosni i Hercegovini o bilo čemu relevantnom u zemlji ili u svijetu.

Već prvo zasjedanje ovog tijela nakon izbora, koji stupa na snagu s početkom nove godine, pokazalo je koliko je, na žalost, bosanskohercegovačka politika prije problem kojim se i Savjet bezbjednosti mora baviti nego ikakvo rješenje za ijedan sadašnju ili potencijalnu svjetsku krizu.

Na dnevnom redu bio je uobičajeni šestomjesečni izvještaj međunarodnog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini o stanju u zemlji od 1. maja do 31. oktobra: očekivano – krajnje negativan. Valentin Inzko je na 23 strane tog izvještaja iznio čitav katalog upornih napada vlade Republike Srpske i njenog premijera protiv državnih institucija i zakona i njihovog osporavanja autoriteta visokog predstavnika i Savjeta za provođenje mira.

Hronologija tih napada na državni suverenitet i ustavni poredak uključuje:

Poziv Milorada Dodika 7. maja na povlačenje simboličnog kontingenta bosanskohercegovačkih snaga iz mirovne misije u Gruziji iako entitetski premijer nema nikakvu ustavnu ulogu u komandovanju oružanim snagama; zaključci entitetske skupštine od 14. maja kojima se osporava “prenos nadležnosti” s entiteta na državu uključujući i nadležnosti koje su po Dejtonskom sporazumu oduvijek i pripadale državi; odbijanje da se provede nalog visokog predstavnika o poništenju tih zaključaka i njihovo objavljivanje u entitetskom službenom glasniku što – kako izvještava Inzko – nije ostavilo drugog izbora nego da ih on poništi u okviru svojih ovlašćenja; blokada odlučivanja o imenovanjima na državne funkcije u Savjetu ministara; pokušaj uništenja državnog elek-

troprenosa; Dodikove izjave u kojima se tvrdi da su Bošnjaci sami režirali masakre na Markalama i kod Tuzlanske kapije iako su u sva tri slučaja haški tribunal i državni sud donijeli pravosnažne presude o odgovornosti za ta zlodjela; njegovo osporavanje zakonitosti mandata međunarodnih sudija i tužilaca i dovođenje u pitanje legitimnosti i čak opstanka Bosne i Hercegovine; potezanje prijetnji referendumom o otcjepljenju – sve to neminovno je vodilo zaključku o nazadovanju u ispunjavanju međunarodno utvrđenih “pet ciljeva i dva uslova” za ukidanje funkcije i ovlašćenja visokog predstavnika i njegovu zamjenu specijalnim predstavnikom Evropske Unije.

Inzko je pred Savjetom bezbjednosti iznio i preciznu vlastitu dijagnozu bosanskohercegovačkog zaostajanja u približavanju euroatlantskim integracijama. Zastoj je – kako je rekao – rezultat dvostruke konfuzije: jedno je konfuzija u Republici Srpskoj u vezi sa samom sobom i sa državom kao cjelinom, a drugo konfuzija u oba entiteta u vezi s odgovarajućim fokusom i funkcionisanjem politike i države kao sistema.

Ova teorija o dvostrukoj konfuziji, u kojoj entitet – kao jedinica unutrašnjeg uređenja – pretenduje na ulogu “države u državi” a postojećoj državi onemogućava funkcionisanje i dovodi u pitanje i samo njeno postojanje, dobila je na sjednici Savjeta bezbjednosti potvrdu sa najmanje očekivane strane: upravo iz samog entiteta u istupu državnog premijera Nikole Špirića.

Predstavljen pred Savjetom bezbjednosti kao predstavnik države, on je nastupio kao advokat šefa vlastite partije i njegove entitetske vlade: optužio je Inzka da “traži krivce a ne rješenja” a kao odgovor na zaključak o paralizi rada državnih organa – ilustriran u izvještaju čitavim katalogom napada na državu – ponudio je statistiku o održavanju “deset sjednica, razmatranju 321 tačke dnevnog reda i usvajanju 20 zakona” kao da to na bilo koji način mijenja činjenice o zaostajanju za susjedima i u ispunjavanju uslova za bezvizni režim, i u ispunjavanju uslova za približavanje Evropi, i poznatih “pet ciljeva i dva uslova” za ukidanje funkcije i ovlašćenja visokog predstavnika.

Bila je to demonstracija na djelu konfuzije između predstavljanja države i predstavljanja jednog od njena dva entiteta. Nije teško zamisliti koliko bi riječ “predstavnika Bosne i Hercegovine” pred Savjetom bezbjednosti bila drugačija da je umjesto Špirića kao Dodikovog advokata govorio njegov ministar inostranih poslova čiji je partijski šef Silajdžić ili da je



Poštovani čitaoci, redakcija Europa Magazina će rado objaviti i Vaš tekst, ako nam ga pošaljete na e-mail adresu redakcija@europamagazine.info. Ne zaboravite - ovo je i Vaša novina!

državu zastupao njen predsjedavajući Predsjedništva Željko Komšić.

To samo upućuje na onu prvu pomisao povodom izbora Bosne i Hercegovine za nestalnu članicu Savjeta bezbjednosti: to simbolično priznanje gubi svaku vrijednost ako država nema ni minimum zajedničke platforme u odnosu prije svega na domaće a onda na međunarodne teme a lako se može

kompromitovati – kao u ovonedjeljnoj raspravi – ako se domaća konfuzija iznosi na svjetsku pozornicu. Tada se Bosna i Hercegovina umjesto faktora u rješavanju svjetskih kriza pojavljuje kao faktor "balkanizacije" i samog Savjeta bezbjednosti u kojem se obnavljaju sponzorstva nad jednom ili drugom opcijom u bosanskim svađama iznesenim na svjetsku scenu.

Kemal Kurspahić

EMC Cargo Export-Import

678-558-8013

Cijenjenim mušterijama i poslovnim partnerima želimo sretnu i uspješnu NOVU 2010. GODINU!

Photo World & Signs

404-641-9682

Cijenjenim mušterijama i poslovnim partnerima želimo sretnu i uspješnu NOVU 2010. GODINU!

Gardens Best

678-344-7007

Cijenjenim mušterijama i poslovnim partnerima želimo sretnu i uspješnu NOVU 2010. GODINU!

HomeGuard Enterprises

678-283-7030

Cijenjenim mušterijama i poslovnim partnerima želimo sretnu i uspješnu NOVU 2010. GODINU!

Maci Men's Haircut Salon

404-431-3863

Cijenjenim mušterijama i poslovnim partnerima želimo sretnu i uspješnu NOVU 2010. GODINU!

Maxx Car Care

770-962-3165

Cijenjenim mušterijama i poslovnim partnerima želimo sretnu i uspješnu NOVU 2010. GODINU!

European Sport Bar

770-962-3044

Cijenjenim mušterijama i poslovnim partnerima želimo sretnu i uspješnu NOVU 2010. GODINU!

Fifi Constructions Roofing

404-704-6740

Cijenjenim mušterijama i poslovnim partnerima želimo sretnu i uspješnu NOVU 2010. GODINU!

Liderima rok do kraja godine

Predstavnicima Stranke demokratske akcije, Stranke za Bosnu i Hercegovinu, Socijaldemokratske partije, Hrvatske demokratske zajednice BiH i HDZ-a 1990 dostavljen je izmijenjeni paket ustavnih amandmana po tzv. butmirskom modelu.

Politički lideri imaju rok do kraja ove godine da postignu dogovor o butmirskom paketu ustavnih promjena, poručeno je u Sarajevu stranačkim čelnicima na odvojenim sastancima koje su imali sa otpravnikom poslova Ambasade SAD-a u BiH Jonathanom Mooreom, švedskim ambasadorom Bosseom Hedbergom i direktorom Generalnog sekretarijata Vijeća Evropske unije za vanjske poslove Robertom Cooperom.

Naredna godina je izborna u BiH i smatra se da bi to bio nepovoljan ambijent za razgovore o tako krupnim pitanjima kao što je ustavna reforma.

No, sudeći prema sadašnjem raspoloženju bh. lidera, propašće i ovaj paket ustavnih promjena. Kao razlog navode to, što, kako kažu, nije uvaženi niti jedan njihov zahtjev.

Među najnezadovoljnijima su stranke sa hrvatskim predznakom - HDZ 1990 i HDZ BiH.

„Mi smo kroz čitav tijek pregovora tražili mogućnost da se ostvare ova dva cilja: funkcionalna državna struktura BiH i ravnopravnost naroda i građana u multietničkoj BiH“, kaže potpredsjednik HDZ 1990 Martin Raguž.

„HDZ BiH zagovara da se umjesto sadašnjih dva entiteta, BiH ustroji u četiri federalne jedinice“, navodi portparol HDZ BiH Mišo Relota.

Dodikova lista želja

Ništa manje nezadovoljni ponuđenim paketom su i u Stranci za BiH. Njihova insistiranja da se pitanje državne imovine riješi na način da njome upravlja država a ne entite-



Lider SNSD-a Milorad Dodik naziva apsurdnim insinuu- cije da je revidirani paket spisak njegovih želja.

ti, nisu dio prijedloga međunarodne zajednice. Prema ocjeni Damira Arnauta, pravnog savjetnika Harisa Silajdžića, novi paket predstavlja, kako kaže, listu želja Milorada Dodika:

„Deset zahtjeva koje su predstavnici SNSD-a eksplicitno tražili tokom tri runde pregovora oko butmirskog paketa je uvršteno u ovaj novi, revidirani paket, dok nijedan prijedlog Stranke za BiH nije uvršten.“

Lider SNSD-a Milorad Dodik kaže kako su insinuuacije da je revidirani paket spisak njegovih želja apsurdne, jer da je to tako, ističe Dodik, nije mu trebao biti ni uručen s obzirom da nije zainteresovan za ustavne promjene. Uprkos tome, Dodik najavljuje da će dokument proučiti i iznijeti stav - da li ga prihvata ili ne:

„Ovaj dokument je radni dokument i on nije butmirski prijedlog i u svakom slučaju ćemo se sa posebnom pažnjom odrediti prema ovome što smo vidjeli.“

Revidiranim ustavnim paketom nisu zadovoljne ni opozicione partije u Bosni i Hercegovini.

Tako je za SDP dokument ispod onoga što je ponuđeno na posljednjem butmirskom sastanku. Istovremeno, portparol Damir Mašić kaže da ta politička partija nije na vlasti i ne može bitnije uticati da li će paket biti usvojen u Parlamentu:

„Vladajuća parlamentarna većina ima dvotrećinsku većinu, što znači sutra mogu promijeniti ustav kako god žele i u kojoj god mjeri žele. To što se oni ne mogu dogovoriti između sebe, ne može im biti SDP krivac za to.“

Pametnjakovići samo znaju šta neće

Jedina politička partija koja u startu nije odbila ponuđeni dokument međunarodne zajednice je Stranka demokratske akcije.

Predsjednik SDA Sulejman Tihić ističe da u revidiranom dokumentu nema velikih promjena, ali da se zaustavljaju negativni trendovi i započinje put do konačne ustavne reforme. Na naše pitanje kako komentariše činjenicu da niti jedna stranka ne prihvata paket, Tihić odgovara:

„Pametnjakovići koji znaju samo šta neće, a ne znaju kako doći do boljih rješenja.“

Manje korekcije

Bosna i Hercegovina prema novom prijedlogu promjene Ustava BiH, koji su sačinili predstavnici Evropske unije i SAD-a, trebalo bi da ima predsjednika i dva potpredsjednika koji bi činili Predsjedništvo BiH.

Oni se ne bi birali direktno na izborima, već bi o njihovom izboru glasali poslanici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

Odluke u Predsjedništvu, prema tom dokumentu koji je

uručen liderima najvažnijih stranaka u BiH, donosile bi se isključivo konsenzusom, a predviđeno je ukidanje člana Ustava koji predviđa pokretanje procedure veta u slučaju da nema konsenzusa.

Predsjednik BiH bi imao, između ostalih, ovlaštenja da potpisuje i proglašava zakone.

Također, prvi čovjek u BiH ako se ne slaže s nekim zakonom, može sve ponovo vratiti bh. parlamentu, ali nakon ponovnog usvajanja toga zakona mora potpisati akt o njegovom



Tihic: Ponudene promjene zaustavljaju negativne trendove i započinju put do konačne ustavne reforme

proglašenju.

Predsjedništvo države, između ostalog, imenuje i kandidata za predsjednika Vijeća ministara BiH, vrši poslove iz nadležnosti odbrane, daje odlikovanja i uz potpis premijera daje saglasnost na pomilovanja zatvorenika.

Vijeće ministara BiH ostaje s tim nazivom, ali se predviđa imenovanje njegovog predsjednika, odnosno premijera.

Prijedlogom evropsko-američkih zvaničnika Vijeće ministara se bira u Parlamentu BiH većinom glasova, a umjesto Predsjedništva predlaže državni budžet bh. parlamentu na usvajanje.

Predstavnici EU-a i SAD-a predložili su i povećanje broja poslanika u Predstavničkom domu i Domu naroda BiH. Oba doma dobivaju predsjednika i dva zamjenika.

Predviđeno je i da predsjednik Predstavničkog doma, Doma naroda i predsjednik Vijeća ministara ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda.

Također, u novom dokumentu za promjenu Ustava BiH predlaže se povećanje nadležnosti države iz domena odbrane i obavještajnih poslova, a nadležnosti podijeljene između BiH i entiteta podrazumijevaju: unutrašnju sigurnost, oporezivanje, izborni proces, pravosuđe, poljoprivredu, nauku i tehnologiju, lokalnu samoupravu i zaštitu okoline.

U Ustav BiH ugrađuju se i institucije poput Agencije za istrage i zaštitu (SIPA), Visokog sudskog i tužilačkog vijeća te Suda i Tužilaštva BiH.



ADVOKAT

HENRI MATIJA ŠPEHAR

ATTORNEY AT LAW



Sve advokatske usluge na Vašem jeziku

Spehar & Associates, LLC Tel: 770-277-2181 Fax: 770-573-3779
3675 Crestwood Parkway, Suite 400, Duluth, GA 30096

Radi u oblastima:

- * **Razvodi brakova**
- * **Bankroti (Ch. 7, 11, 13)**
- * **Osobne ozljede**
- * **Krivično pravo**
- * **Tužbe**
- * **Nekretnine / Closing**
- * **Poslovno pravo**
- * **Porezi / Takse**
- * **Opća praksa**

**NOVA
ADRESA!**

Ukidanje entitetskog glasanja sudom?

Predsjedavajući Doma naroda Parlamenta BiH Sulejman Tihić podnio je zahtjev Ustavnom sudu BiH za ocjenu ustavnosti Izbornog zakona BiH.

Tihić u zahtjevu ističe da zbog neustavnih odredbi Izbornog zakona BiH u sadašnjoj strukturi Zastupničkog doma državnog Parlamenta nije ispoštovan ustavni princip o proporcionalnoj zastupljenosti sva tri konstitutivna naroda i ostalih građana prema popisu stanovništva iz 1991. godine. Sve političke partije u BiH Tihićevu inicijativu ocjenjuju neprihvatljivom, a ima i onih koji tvrde da, ukoliko Ustavni sud BiH donese presudu u korist Tihića, Bosna i Hercegovina kao država više neće postojati.

Komplikovan bosanskohercegovački ustavni poredak, ali i postojeći Izborni zakon doveli su do toga da se poslanici u Zastupničkom domu Parlamenta Bosne i Hercegovini biraju po principu da su iz Republike Srpske Srbi, a iz Federacije BiH Bošnjaci i Hrvati. Od 42 poslanika, koliko ih je u Zastupničkom domu, 14 je iz Republike Srpske, a 28 iz Federacije BiH. Od 22 Bošnjaka, 20 ih je sa područja Federacije. Istovremeno 13 je Srba, od kojih 12 iz RS-a. Nema niti jednog Hrvata iz Republike Srpske jer je svih sedam sa područja Federacije. Posljedica toga je da se u većini slučajeva entitetsko glasanje pretvorilo u etničko.

Predsjedavajući Doma naroda državnog parlamenta Sulejman Tihić smatra da je Izborni zakon koji omogućava takav izbor poslanika neustavan, zbog čega je od Ustavnog suda BiH zatražio ocjenu njegove ustavnosti:

„Ovo je dobro za sve građane BiH. Ova inicijativa, ukoliko se usvoji, onda pitanje entitetskog glasanja više uopće nije bitno.“

Tihićeva inicijativa ne samo da je naišla na neodobravanje političkih partija koje participiraju u državnom Parlamentu, već se mogu čuti i neke vrste prijetnji ukoliko je Ustavni sud prihvati. Među njima prednjači SNSD, čija poslanica u Parlamentu BiH Milica Marković kaže da će njeno prihvatanje značiti definitivni kraj države Bosne i Hercegovine:

„I da vjerovatno više predstavnici RS ne bi došli nikada da rade u tom parlamentu u kome bi unaprijed znali da će biti preglasani i da neko može bez njihove volje da odluči i da donese odluku onako kako neko želi iz Federacije.“

Nisu samo političke partije iz Republike Srpske protiv inicijative Sulejmana Tihića. I stranke u Federaciji, poput HDZ BiH, smatraju da se radi o političkom potezu. Iako u toj političkoj opciji priznaju da im ne odgovara postojeći etnički

sastav Zastupničkog doma državnog Parlamenta, ipak ne podržavaju Tihićev zahtjev. Na koji način vide rješenje, odgovara poslanik HDZ BiH u Parlamentu BiH Ivo Miro Jović:

„Nužno je u ovoj zemlji napraviti temeljni zakon koji se zove ustav koji bi iz temelja promijenio aktualno stanje u kojem bi sva tri naroda bila dovedena u istu poziciju.“

Ne ulazeći u motive zbog kojih je predsjedavajući Doma naroda državnog Parlamenta podnio zahtjev, u Stranci za BiH smatraju da ukoliko bi Ustavni sud BiH ocijenio neustavnim Izborni zakon, u praksi bi to bilo teško provesti, kaže potpredsjednik stranke Beriz Belkić.

„Teško je natjerati političke partije da one svoje liste prilagođavaju toj situaciji zastupljenosti naroda.“

Različiti su stavovi o tome treba li se i na zakonodavnu vlast odnositi odluka o konstitutivnosti svih naroda na cijelom području države poštujući posljednji popis stanovništva iz 1991. godine. To je podijelilo i pravne eksperte. I dok Kasim Trnka kaže da će sudijama Ustavnog suda biti teško da donesu odluku uprkos činjenici da je nelogično postojeće biranje poslanika, s druge strane, Petar Kunić smatra da bi time definitivno došlo do preglasavanja srpskog naroda u zakonodavnoj vlasti.

„Kad uporedimo ustavna rješenja u ustavima entiteta, koja je doduše nametnuo visoki predstavnik, onda je on propisao kvote za pripadnike konstitutivnih naroda u predstavničkim tijelima entiteta. Nažalost, takve kvote ne postoje za Predstavnički dom Parlamenta BiH - iako je ova činjenica da se, zapravo, entitetsko glasanje pretvorilo u nacionalno glasanje.“, izjavio je Kasim Trnka.

Petar Kunić je dodao i ovo: „1991. i odnos broja stanovnika bila bi fikcija. Ne možete na bazi fikcije da provodite izbore i da na osnovu pretpostavljenih odnosa koji nisu realni, nisu stvarni, gradite strukturu organa BiH.“

Ustavni sud BiH donio je prije nekoliko godina odluku o konstitutivnosti sva tri naroda na cijelom području Bosne i Hercegovine. Do tada, prema postojećem Ustavu, donesenom u Dejtonu, Bošnjaci i Hrvati u Republici Srpskoj tretirani su kao manjine, što su bili i Srbi na području Federacije. Trenutno, u Bosni i Hercegovini niko ne smije da prognozira kako će proći zahtjev Sulejmana Tihića. Tim prije što su pregovori o reformi Ustava, pod pokroviteljstvom Evrope i Amerike, u toku, ali i njihovog insistiranja da se do svake odluke treba doći konsenzusom sva tri naroda, što, sudeći prema sadašnjem raspoloženju, sa Tihićevom inicijativom nije slučaj.



**Grad!
Vjetar!
Oluje!**

Oštećen krov? Pozovite 404.704.6740

- Besplatna promjena Vašeg krova - nećete platiti ništa iz svog džepa!
- Besplatne konsultacije
- Besplatna procjena
- Mi ćemo platiti Vaš deductible!
- Mi ćemo u Vaše ime direktno raditi sa Vašim osiguranjem



mobil: 404.704.6740 * office: 678.344.7054



MARLOW & YOUNG

Injury Attorneys / Osobne Ozljede

770-698-5700

Free Consultation

Michael A. Young

R. Lee Marlow

**Practice Limited to Auto Accidents and Work Injuries
48 Years of Combined Injury Law Experience**

Specijalizovani tim advokata za saobraćajne nesreće i ozljede pri radu

Ado Tahirović 404-210-5564

(Bosnian Translator - if needed / Bosanski prevodioc ako trebate)

BIH - HRVATSKA - SRBIJA

U zatvor idu Bender, Šimić, Stanković...

Ministri pravde BiH, Hrvatske i Srbije krajem narednog mjeseca potpisat će na trilateralnom sastanku izmjene i dopune međunarodnih ugovora o izvršenju pravosnažnih sudskih odluka u krivičnim stvarima.

Odmah nakon potpisivanja sporazuma započet će hapšenje više stotina kriminalaca iz ove tri zemlje, koji su, koristeći blagodati dvojnog državljanstva, pobjegli iz zemalja u kojima su osuđeni. Sekretar Ministarstva pravde BiH Jusuf Halilagić istakao je da se za hapšenja neće čekati ratifikacija sporazuma u Parlamentu FBiH.

- Potpisivanjem ugovora između tri države, bit će riješeno pitanje izvršenja zatvorskih kazni za pravosnažno osuđene osobe koje su nakon izricanja presude u jednoj državi pobjegle u drugu. Riječ je o dvojnim državljanima. Do sada je za smještanje osuđenika u zatvor u zemlji gdje se nalazi, a na zahtjev države gdje je osuđen, bila potrebna saglasnost samog bjegunca!? Jasno, takve osobe nisu htjele davati saglasnost da idu u zatvor, što je bila prepreka izvršenju kazni. Sada mi ukidamo tu saglasnost. Svaka pravosnažno osuđena osoba, primjerice, iz BiH, koja pobjegne u neku susjednu državu, bit će uhapšena i odmah upućena u zatvor - rekao Halilagić.

Iz BiH su nakon izricanje pravosnažne presude pobjegle 282 osobe, od kojih se 106 nalazi u Hrvatskoj, oko 100 u Srbiji, 24 u Crnoj Gori, a za 56 njih Državno ministarstvo pravde nema podatke gdje se nalaze. Isto tako, u BiH se nalazi i 46 osuđenika iz Hrvatske.

Praktično, nakon potpisivanja sporazuma bivši direktor Zavoda PIO/MIO i član Predsjedništva HDZBiH Ivan Bender morat će u Hrvatskoj izdržavati kaznu od četiri i po godine zatvora zbog pronevjere i zloupotrebe službenog položaja i ovlasti u vezi s otimačinom mostarskog hotela "Ero" putem famoznog preduzeća "Tuh-Invest". Preko Save se Bender krije više od tri

godine, gdje je pobjegao još u ljeto 2006. godine.

Također, u BiH će kaznu izdržavati i dr. Ognjen Šimić, riječki hirurg, kojem je Vrhovni sud Hrvatske u septembru ove godine potvrdio krivicu, ali mu je kaznu smanjio s devet na pet godina. Prema riječima Halilagića, u Hrvatskoj se kriju i dvije osobe koje su osuđene za teška krivična djela na devet, odnosno deset godina zatvora. U zatvor će morati i zloglasni Radovan Stanković, kojeg je Odjel za ratne zločine pri Sudu BiH osudio na 20 godina zatvora zbog počinjenog zločina protiv čovječnosti, a koji se već dvije i po godine krije u Srbiji.

American Phone Services

Bosnia 12.9¢

SRBIJA	8.9¢
BOSNA CELL.	24.0¢
HRVATSKA	6.9¢
SLOVENIJA	6.9¢
MAKEDONIJA	12.9¢
CERNA GORA	12.9¢
BULGARIA	7.9¢
ALBANIA	21.9¢

 Canada 3,9¢

 USA 3,9¢

 W. Europe 3,9¢



Dali znate koliko placate vase pozive za Bosnu? Proverite vas racun i pogledajte nase cijene na odnosu na vase. Dobra vijest je da sa nama mozete uštediti vise od 30% ako probate nas servis i vidjet cete razliku samo u roku mjesec dana.

BIG NEWS IN 2009!

GET 5% CASH BACK

AFTER 12 MONTHS OF SERVICE!

Please for details about this program visit www.amphone.com

1-877-297-9172

Mon-Fri 9 AM to 8 PM / Sat 10 AM to 4 PM EST

 www.amphone.com

On je 25. maja 2007. pobjegao iz Kazneno-popravnog zavoda (KPZ) Foča, prilikom njegovog odvođenja na Stomatološki fakultet, "na snimanje zuba".

No, Halilagić je pojasnio da novi sporazum ne obuhvata osobe koje nisu pravosnažno osuđene, a koje su se, također, sklonile u BiH, Srbiji i Hrvatskoj. Takvih je, nažalost, najviše.

- To nije predmet ovog ugovora. Države regiona ne izručuju svoje državljane. Sporazum se, također, ne odnosi ni na nepravosnažne odluke poput one u slučaju Branimira Glava-

ša - rekao je Halilagić.

Prema sporazumu koji će uskoro biti potpisan, ipak većina značajnijih bjegunaca koji su proteklih godina punili novinske stupce neće završiti u zatvoru. Razlog - nisu pravosnažno osuđeni. To se odnosi na bivšeg člana Predsjedništva BiH Antu Jelavića, koji se tereti u slučaju "Hercegovačka banka". BiH je svojevremeno tražila i izručenje Ljube Česića Rojsa. Nakon što su ga bh. vlasti optužile za pljačku SAB banke, utaju poreza i zloupotrebu položaja, i Željko Raguž pobjegao je u Hrvatsku.

5 Things Everyone Should Know About Identity Theft:

1. You're Only as Safe as Your Weakest Link.

The challenge in protecting your identity is that your personal information is everywhere. Even if you shred your private documents, or use secure websites and strong passwords, what about everyone else who has your Social Security number – like your doctor, dentist or the 17-year-old clerk handling your credit application at the electronics store? The problem quickly becomes obvious: you may be doing everything right, but what about everyone else who has your information?

2. Once Your Social Security Number is Out, It's Staying Out.

If your credit or debit card is stolen, you can replace it, but what happens when non-changing information like your Social Security number is stolen? The fact is, once it's out, it's out. Identity thieves buy, sell and trade stolen information, using it over and over again for years. Is your Social Security number really secure?

3. Anyone Can Be A Target.

Recent news reports revealed that even the chairman of the Federal Reserve¹ was one of the 9.9 million Americans who were victims of identity theft in 2008.² Other reports describe how one identity theft ring was responsible for two of the largest thefts in history, resulting in the theft of more than 130 million credit and debit card numbers.³ Think you could be at risk? (See #1.)

4. How Protected Are You?

You may think you're protected, but are you really? Your credit card may be safeguarded; but that won't help if thieves open new lines of credit. Credit monitoring will only alert you once something bad has already happened. Neither method will help prevent identity theft, nor resolve problems once you've become a victim.

5. There is Help.

LifeLock, the leader in identity theft protection, helps protect your identity – even if your information gets in the wrong hands. And at LifeLock, we are so confident in our service that we back it with a million dollar guarantee – if you become a victim of identity theft because of a failure in our service, we will help you fix it, up to one million dollars. Of course, restrictions apply and we want you to check it out by calling us now. Then use promo code 'FIVEFACTS' for a special offer on LifeLock.

Enroll Today and Receive a Special Offer.

1-877-464-8347

USE PROMO CODE: FIVEFACTS



¹Source: Isikoff, Michael. "Bernanke Victimized by Identity Fraud Ring." Newsweek. 25 August 2009. Web. 20 September 2009. ²Source: Javelin Strategy & Research. "2009 Identity Fraud Survey Report." February 2009. ³Source: Wallace, Todd. "Hacker Pleads Guilty in Data Theft." The Boston Globe. 12 September 2009. Web. 20 September 2009.

Decentralizacija ili “prikrivena država”?

Skupština Srbije raspravlja o Zakonu o utvrđivanju nadležnosti Vojvodine i potvrđivanju Statuta pokrajine. Za Vladu je to sprovođenje decentralizacije, za veći dio opozicije stvaranje prikrivene države: “Traže li se neki novi Slovenci, Hrvati, Bosanci, Makedonci, Crnogorci”?

Godinu dana putovanja od Novog Sada do Beograda, povlačenje iz skupštinske procedure i pretrpljene ispravke zbog ugrađivanja amandmana Socijalističke partije Srbije prethodili su obrazloženju Zakona o utvrđivanju nadležnosti Vojvodine koje je premijer Mirko Cvetković podnio poslanicima Skupštine Srbije:

“Prijedlogom Zakona, nadležnosti AP Vojvodine usklađuju se sa novim ustavnim rešenjima, dosljedno se sprovodi proces decentralizacije Srbije i koncept pokrajinske autonomije bez elemenata državnosti.”

No, premijer nije bio dovoljno uvjerljiv za opoziciju. Ključni argument većeg dijela opozicije je da su predloženi akti neustavni i da Vojvodini daju elemente državnosti. “Prikrivena država”, termin je koji je upotrijebio šef poslaničke grupe Napred Srbijo Tomislav Nikolić:

“Šta će to da važi na teritoriji AP Vojvodine jer ako Statut kaže da Vojvodina ima vladu a Zakon o prenošenju nadležnosti kaže da ima izvršno vijeće, zaista me interesuje gospodine Cvetkoviću šta su vam vaši vrli pravници rekli kako će to kasnije da se zove.”

Koštuničin DSS je čak išao dotle da je na Pančevačkom mostu, jednom od onih koji vodi ka Vojvodini, postavio transparent sa natpisom “Stop separatističkom Statutu”. A Vojvodanin Zoran Lončar sa tog mosta je poručio poslanicima:

“Na 91. godišnjicu od kada je Vojvodina, tačnije Srem, donio odluku o pripajanju Kraljevini Srbiji nakon oslobođenja u Prvom svjetskom ratu od strane srpske vojske, danas se stvara mogućnost da se srpski narod objedinjen prije 91 godinu ponovo dijeli na dve države.”

NEMOĆNI I NESPOSOBNI?

Osim Pančevačkog mosta i zgrada sadašnjeg srpskog parlamenta, nekadašnjeg parlamenta državne zajednice Srbija i Crna Gora, i sada već davne SFRJ našla je mjesto u ovoj raspravi.

Gordana Pop Lazić, poslanica Srpske radikalne stranke:

“Ne volim ovu zgradu parlamenta zato što su u ovoj zgradi samo nestajale države. Hoćemo li nekad da sačuvamo državu i radi li iko na tome? Gospodine Cvetkoviću, Vi ćete

u istoriji biti zapamćeni po sporazumu Cvetković – Čanak.”

Upravo zbog ovakvih navoda lider LDP Čedomir Jovanović kritikuje vladu rekavši da je izašla sa zakonom pred parlament onda kada više nije mogla da ga izbjegava kao svoju obavezu, te da je loše što su predložena rješenja “kompromis vladajuće većine”:

“U raspravi pred Odborom za ustavna pitanja traženi su neki novi Slovenci, novi Hrvati, novi Crnogorci, novi Makedonci, novi Bosanci. U ovoj skupštini u kojoj je pet država propalo govorilo se jezikom koji je obilježio propast prethodnih pet i Vlada pred tim ne smije da šuti. Nigdje nećemo stići ukoliko vi iz ovog parlamenta odete sa podrškom 140 poslanika ali pri tom nemoćni i nesposobni da uvjerite građane koliko je zapravo besmislena Srbija u kojoj se u istom trenutku Srbija brani od Vojvodine i Vojvodina brani od Srbije.”

Prijedlogom zakona o utvrđivanju nadležnosti Vojvodine proširene su njene nadležnosti, a Statutom Vojvodine Novi Sad je poslije ispravki definisan kao glavni administrativni centar Vojvodine, a ne kao njen glavni

grad, te da se teritorija AP Vojvodine ne može mijenjati bez saglasnosti njenih građana izražene na referendumu.

NEĆE KUPITI ROG UMJESTO SVIJEĆE

Predviđena je mogućnost sklapanja međuregionalnih sporazuma, otvaranje predstavništava u regionima Evrope i Briselu i osnivanje Vojvođanske akademije nauka i umjetnosti. Branko Ružić, šef poslaničke grupe SPS-a poručio je da nema razloga za strah od otcjepljenja:

“Kada je neko ovdje govorio o tome da prvi potpredsjednik Vlade i predsjednik SPS-a verbalizuje ovu temu na način koji je jezik 90-ih to prosto nije tačno. Kada je rekao da je neko doživio poraz etiketirajući autonomaše, autonomaši je pežorativan pojam koji su možda bili skloni nekim secesijama i tako dalje u ranijem periodu, ali ne mogu da kažem da je bilo ko autonomaš ko sjedi u vladajućoj koaliciji. Ne može to biti ni gospodin Čanak, siguran sam.”

Nasuprot tolikoj zabrinutosti za jedinstvo države lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak poručio je da je Prijedlog zakona o utvrđivanju nadležnosti “toliko mekan” da se na njemu ne može izgraditi istinska autonomnost Vojvodine.

“Oni koji spominju državu u državi moraju da se sjete da je njihovo razmišljanje stvorilo državu van države i da bi bilo dobro da se ljudi iz DSS sjete da su oni ti zbog kojih Srbija nema ingerencije na Kosovu jer centralistička politika kao po-



sljedicu ima smanjenje teritorije", kazao je Čanak.

Zašto u dijelu političke javnosti postoji takav otpor decentralizaciji i prebacivanju nadležnosti na Vojvodinu pitali smo Jovana Komšića profesora Univerziteta u Novom Sadu:

"U ovom slučaju riječ je o otporu u elementarnim pokušajima političko-sistemske evropeizacije Srbije, ukoliko njena politička klasa nije spremna da decentralizuje državu. Juče su bili separatisti pripadnici drugih naroda u bivšoj Jugoslaviji, sad bivše Jugoslavije više nema, evo sada će biti spremni da proizvedu i neke druge separatiste, i misle da će na taj način moći da stoluju vječno, ali čini mi se da su građani Srbije ipak racionalniji i da više neće kupiti taj rog umjesto svijeeće."

Ožebic Towing Service
404-304-8651

NOVO: Vršimo besplatno odvoženje starih auta

PRODAJETE ILI KUPUJETE KUĆU?
 Vi imate pitanja - ja imam odgovore

- * Sa Vama od početka do kraja, u svim fazama kod prodaje ili kupovine kuće
- * Ostvarenje i zaštita Vaših interesa je moj prioritet
- * Idealno vrijeme za kupovinu kuće - vrlo niske cijene uz povoljne kamate
- * Foreclosure * HUD homes * Prvi put kupci dobijaju Home Depot gift card
- * Besplatne usluge notara i prevođenja potrebnih dokumenata

metrobrokers.com **GMAC** Real Estate

DINO KRGO
 REALTOR
678-429-4353
 dmservice@bellsouth.net

LEROTRavel.COM
 Save money. Book online.
Enver Šejtanić

1405 Wheatfield Drive
 Lawrenceville, GA 30043

404-660-0910
 enver@lerotravel.com
 www.lerotravel.com

Vaš Distributer za TV

Rasim Đulman
 - Generalni Zastupnik -
 Tel: 678-377-2474
 Cell: 678-764-8860
 Vaš zastupnik za:
**Hayat, BN-Tv
 Pink, Pink Plus**

415 Lynn Katie Ct.
 Lawrenceville, GA 30045

Gwinnett General Dentistry
DR. SALHA M. SHAHZAD
678.380.8797 * 770.978.3292
 WE MOVED! - WELCOMING NEW PATIENTS

- > Treatment of Gum Disease
- > Extractions
- > Root Canals
- > Cosmetic Dentistry
- > Crowns
- > Partial Dentures
- > Lumineers
- > ZOOM - One Hour bleaching

Accepting all Major Insurances/
 Avesis/Doral Dental/Medicaid

3100 Five Forks Trickum Rd, Suite 201,
 Lilburn, GA 30047
 www.gwinnettgeneraldentistry.com

**Za sve informacije na našem jeziku obratite se
 Hediji 678-380-8797 ili 770-978-3292**

Švajcarska zabranila minarete!

Na prijedlog krajnje desnice, u Švicarskoj je održan referendum o zabrani gradnje novih minareta. Tamošnja je televizija objavila kako prvi podaci pokazuju da su birači podržali taj prijedlog.

Švajcarska televizija saopštila je sat poslije glasanja, koje je završeno u podne, da prve procjene pokazuju da se za zabranu izjasnilo 59 posto glasača.

Švajcarska vlada i parlament odbacili su inicijativu jer krši ustav, vjerske slobode i tradiciju tolerancije po kojoj je ta zemlja poznata. Zabrinutost su izrazili i Ujedinjeni narodi. Vlada je dodatno pozvala stanovnike da glasaju protiv prijedloga, no ipak su takvi bili u manjini.

U posljednjih nekoliko godina sve su češći rasistički ispadi švajcarskih političara desne orijentacije. Švajcarska ekstremna desnica (Narodna stranka Švajcar-



Plakat protiv izgradnje minareta koji je bio postavljen širom Švajcarske

ske) već duže vrijeme vodi propagandu protiv gradnje minareta u Švajcarskoj. Protivnici minareta tvrde kako ti "svjetionici vjere" ne predstavljaju religijski, već simbol islamizacije sekularne države.

Ovu "građansku inicijativu" pokrenula je populistička partija ekstremne desnice Demokratska unija centra (UDC), u ime "zaustavljanja islamizacije" Švajcarske i odbrane njenog kršćanskog identiteta.

U Švajcarskoj živi oko 7,5 miliona stanovnika, od kojih je oko 400.000 muslimana. Islam je tako druga vjera u zemlji nakon kršćanstva. U Švajcarsku je tokom i nakon rata doselio i veliki broj muslimanskih izbjeglica s područja bivše Jugoslavije.

U zemlji ima 200 džamija i samo četiri minareta, od kojih nijedan ne štrči među ostalim zgradama, niti se sa njih uči ezan.

EU ukinula vize za tri balkanske zemlje



"izuzeti od obaveze vađenja viza" EU, osim za Veliku Britaniju i Irsku, ali bez prava na rad u zemljama evropske 27-orice. Građani koji imaju biometrijske pasoše će u turističke ili slične svrhe moći da bez viza borave najduže tri mjeseca, tokom svakih pola godine.

Kada je reč o Albaniji i BiH, Savjet ministara smatra da te zemlje ne ispunjavaju mjerila utvrđena u dijalogu o viznoj liberalizaciji EU i zemalja Zapadnog Balkana. U političkoj deklaraciji koju je Savjet ministara EU usvojio poziva se Evropska komisija da predloži ukidanje režima viza za te dvije zemlje "čim to bude moguće".

Otvoren put za Lisabonski ugovor

Lideri zemalja EU su na Samitu u Briselu postigli dogovor oko tri važna pitanja: garancija za Češku, borbe protiv klimatskih promjena i finansiranja zaštite klime, te strategije za otvaranje novih radnih mjesta.

Evropski lideri dogovorili su se oko garancija koje je tražio češki predsjednik Vaclav Klaus kada je u pitanju Lisabonski ugovor. Garancije se odnose na izuzeće Češke iz Povelja osnovnih prava, koja bi mogla da omogući potraživanje imovine Nijemaca protjeranih iz Češke poslije Drugog svjetskog rata. Davanjem ovih garancija otvoren je put za završetak ratifikacije Lisabonskog sporazuma. Nakon ovoga na sporazum je stavljen i posljednji od 27 potrebnih potpisa za usvajanje novog evropskog reformskog ugovora, potpis češkog predsjednika Klausea.

Prihvaćen je i prijedlog Evropske komisije kojim se procjenjuje da će zemljama u razvoju biti potrebno oko 100 milijardi eura godišnje do 2020. kako bi se uspješno borile protiv globalnog zagrijavanja. Zapadne vlade su spremne da u tu svrhu izdvoje između 22 i 50 milijardi evra. Ovim dogovorom EU je potvrdila svoju vodeću ulogu u borbi za zaštitu klime i očekuje da će svojim primjerom podstaći druge zemlje da je slijede.




Mercedes-Benz

Alpharetta, GA

Exclusive at RBM North

- Free Oil Changes for life on ALL new vehicle purchase
- We pay Top Dollar for ALL Trades
- Low Finance rates available

New and Pre-owned Mercedes-Benz

Za više informacija na našem jeziku nazovite:
Bojan Planin
 Cell: 770-362-2383
 e-mail: bplanin@rbmnorth.com

www.rbmnorth.com



ADVOKATSKA KANCELARIJA
Aleksandra H. Bronsted, P.C.
Attorney at Law

Radno pravo / diskriminacija
 Porodično pravo / razvodi
 Krivično pravo
 D. U. I.
 Osobne ozljede zadobivene:

- ◆ Na radu / Workers' compensation
- ◆ U saobraćajnom nesrećama
- ◆ Pri padu
- ◆ Korištenjem neispravnih proizvoda

6065 Lake Forrest Dr
 Suite 200
 Atlanta, GA 30328
 Phone (770) 451-3818
 Fax (770) 451-3922



Aleksandra H. Bronsted

Prvi advokat u Atlanti sa kojim možete razgovarati na Vašem jeziku!

ZELENA TEHNOLOGIJA U EVROPI

Uz račun za struju i auto!

Štefan Rajnsdorf je jedan od malobrojnih u Sjevernoj Rajni Vestfaliji koji već testiraju električni automobil nove generacije: „Da biste okrenuli ključ kada palite auto, morate najprije da nagazite kočnicu. Tiho zujanje je jedini zvuk ovog automobila“.

Ovaj mali automobil se puni strujom dobijenom iz energije vjetra ili sunca. Na taj način se bitno smanjuje emisija ugljen-dioksida. Rukovodilac projekta koji bismo mogli nazvati „automobil uz struju“ je Karolin Rajhert. Koncern RWE je do sada u ovoj pokrajini podigao 50 stanica za punjenje automobilskih baterija.

Energetski koncern RWE iz Esena spada u najveće proizvođače struje u Njemačkoj. U roku od godinu dana, RWE će, zajedno sa strujom, početi da prodaje i – električne automobile. Pretpostavlja se, veoma povoljno.

„Punjenje je jednostavno. Potreban Vam je samo kabl za punjenje koji imate u vozilu. Taj kabl utaknete u ovaj stub, koji Vas identifikuje kao našu mušteriju, i zatim poteče – struja. Sve ostalo se odvija automatski“, kaže Karolin Rajhert.

Mreža stanica za punjenje se razvija punom parom, ali još nema dovoljno automobila. Najkasnije kroz godinu dana, u Njemačkoj će moći da se kupe prvi serijski proizvedeni elektromobili. RWE nema namjeru da čeka toliko dugo – ovaj koncern je riješio da počne da trguje i automobilima. Dva „Fijatova“ modela iz klase malih automobila – jedan putnički i jedan teretni – od marta će biti isporučivani na osnovu ugovora



ra o iznajmljivanju – slično mobilnim telefonima koji se dobijaju ispod cijene pri sklapanju postpejd-ugovora.

„Ne želimo da postanemo proizvođač automobila; ovo je samo dio naše namjere da ubrzamo čitav proces prelaska na električni pogon“.

Istraživač Naučnog centra u Berlinu, Andreas Kni, smatra da je ovo jasan pokazatelj budućih trendova: „Svi koji su htjeli samo da prodaju struju, ili samo da prave automobile, moraće da se pripreme za promjene, baš kao i firme za javni saobraćaj, oni će morati da se prilagode jedni drugima i promijene identitet“.

RWE još ne želi da otkrije cijenu automobila, niti iznos rate za leasing – zna se samo da će iznositi biti veoma povoljni – i objavljeni u ovom mjesecu.

Naš mali zajednički auto!

Imati automobil ima svoje prednosti i mane. Ideja tzv. „carsharinga“ (dijeljenja automobila) je upravo eliminirati mane: više korisnika koristi jedan te isti automobil, slično kao i kod iznajmljivanja vozila no znatno povoljnije i bez astronomskih troškova osiguranja i održavanja. Korisnici su naime učlanjeni u klubove, automobil plaćaju na sat ili po prijednom kilometru.

U doba krize sve je više onih kojima vlastiti automobil predstavlja preveliki finansijski teret. Tome još treba dodati i rastući problem manjka parkirnog prostora u većim gradovima. Stoga i ne čudi činjenica da je „carsharing“ najpopularniji u većim gradovima. Od početka krize ove

branša je porasla za 20 posto, a i sljedeće godine se predviđa sličan uzlet.

Princip je jednostavan: nakon učlanjivanja u klub, korisnik dobije osobnu karticu s kodom koja mu koristi za otvaranje vozila. Ako želi koristiti jedno od vozila koje se nalazi u kontingentu, korisnik prvo preko interneta osigura vozilo, unese na koliko sati ga želi koristiti i to je sve. Nakon toga na jednom od parkirališta koja su rasuta po cijelom gradu i uz željezničke stanice, pokupi automobil te ga nakon upotrebe vrati na isto mjesto. Obračun dolazi mjesečno zajedno s članarinom. Pri tome mnoge tvrtke odobravaju popuste za korisnike javnog prijevoza što se izvr-

sno uklapa u sustav "Park+Ride" kombiniranog korištenja automobila i javnog prijevoza.

Iako su na početku prije dvadesetak godina korisnici ove ideje uglavnom bili trpani u koš s ekološkim čudacima i zelenim aktivistima, danas je ova ideja proširena među svim slojevima društva. Isto tako je na početku na raspolaganju stajalo samo nekoliko manjih gradskih vozila. Danas



„Zajednički auto“ – to je moto pod kojim se dovijamo protiv finansijske krize. Odnosno, riječ je o tome da želimo smanjiti troškove. A kako to funkcionira u Njemačkoj gdje je sve više poklonika „carsheringa“?

paleta seže od tzv. „fun cars“ poput kabrioleta pa do transportera za recimo, kupovinu namještaja.

Za uslugama „carsharing“ tvrtki posežu i manja preduzeća koje na taj način upotpunjuju vozni park. U principu vrijedi pravilo: ko godišnje prijeđe manje od 10.000 kilometara njemu se ne isplati vlastiti automobil nego mu je povoljnije posegnuti za „carsheringom“.

I ekološki učinak nije za zapostavljanje: jedan automobil u carsheringu zamjenjuje pet u „normalnom“ optičaju. No, usprkos svim prednostima „carsharing“ je, uprkos rastućim brojkama, još uvijek nepoznat širokim masama jer se broj korisnika procjenjuje na oko 50.000 što je u usporedbi s preko 60 miliona registriranih vozila u Njemačkoj prilično skromna brojka.

EURO-TV
 Vas Distributer za TV HAYAT, BOSTEL, PINK, BN
 KEMO MUSIC
 Generalni zastupnik i instaler
 660 Ashley Lane Walk
 Lawrenceville, 30043, Ga
 404-354-0443
 kemomusic@bellsouth.net

**OLUJE!
 GRAD!
 VJETROVI!**

HomeGuard Enterprises LLC

Oštećen krov? Štete unutar i oko Vaše kuće?
 Pozovite nas odmah! 678-283-7030

- * besplatna konzultacija i inspekcija Vaše imovine na Vašem jeziku
- * besplatna procjena
- * nećete platiti ništa iz Vašeg džepa za promjenu Vašeg krova (mi ćemo se pobrinuti za Vaš deductible)
- * zastupajući Vaše interese, direktno radimo sa Vašim osiguranjem

Sulejman Mehić - "Sule"
678-283-7030

320 Congress Pkwy :: Lawrenceville, GA 30044 :: Office 678-534-3825 :: E-mail Homeguard@Clear.net

INTERVJU: Jovan Divjak,

penzionisani general Armije Bosne-Hercegovine, je bio direktni učesnik događaja u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu u kojoj je 3. maja 1992. godine prilikom povlačenja jedinica bivše Jugoslovenske narodne armije iz Komande 2. armijske oblasti došlo do napada na konvoj JNA u kojem je stradalo nekoliko oficira i vojnika JNA.



Jovan Divjak o Dobrovoljačkoj

Povlačenje jedinica JNA je bilo dio dogovora postignutog 2. maja 1992. nakon što je odbijen pokušaj JNA da zauzme centar Sarajeva a JNA odvela Aliju Izetbegovića, predsjednika Predsjedništva BiH, njegovu kćerku i ličnu sekretaricu Sabinu i člana pregovaračkog tima Zlatka Lagumdžiju u kasarnu JNA u Lukavici po njihovom povratku sa pregovora u Lisabonu.

General Divjak govori o događajima 2. i 3. maja.

Blitzkrieg 2. maja

Kad sam uoči ovog intervjua razgovarao s Vama rekli ste da se ono što se u Dobrovoljačkoj dogodilo 3. maja ne može odvojiti od onoga što se u Sarajevu događalo dan ranije, 2. maja.

DIVJAK: Drugi maj je trenutak kada je JNA pokušala da grad stavi pod svoju kontrolu. U to vreme je šest kasarni u Sarajevu bilo blokirano od strane Teritorijalne odbrane i očekivalo se da JNA napusti Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu do kraja maja. Krajem aprila napravljen je dogovor između Komande Druge vojne oblasti i Predsedništva BiH da se jedini-

ce i vozila JNA ne mogu kretati Sarajevom izuzev kola hitne pomoći i onih vozila koja snabdeavaju hranom kasarne koje nemaju svoje kuhinje. Svako drugo vozilo JNA moralo je unapred tražiti saglasnost za kretanje gradom. Drugog maja u tri i po ujutru počelo je bombardovanje grada koje je trajalo do pet ujutru. Gađali su i Predsedništvo i gradsko jezgro, opštine Stari grad i Novo Sarajevo. To je bila artiljerijska priprema za napad koji će potom uslediti. Tog jutra je izvršena i diverzija u Glavnoj pošti na Obali.

Da li se zna ko je izvršio tu diverziju?

DIVJAK: Postoje razne priče, ali to je izvršeno iznutra. To je bilo delo nekoga koji je radio u pošti. Postoji varijanta da su to uradili Bošnjaci, ali verovatnije je da je to uradio jedan radnik srpske nacionalnosti i grupa ljudi oko njega. Tada je prekinuto oko 60.000 telefonskih veza u Starom gradu, pa nije mogla da se uspostavi telefonska veza između jedinica i Glavnog štaba Teritorijale odbane u Starom Gradu. Vratimo se onome što se događalo 2. maja ujutru. Dva Pinzgauera krenula su preko mosta na Skenderiji. Po jednoj pretpostavci cilj im je bilo Predsedništvo, a po drugoj oni su išli prema Drugoj

vojnoj oblasti da se spoje sa jedinicom koja se tamo nalazila sa generalom Kukanjcem. Jedan od transportera je čak došao do zgrade Estrade možda u nameri da se spoji sa specijalnom jedinicom iz Niša koja bila u Domu Armije. Tog dana, policija iz Niša pod komandom pukovnika Šuputa proterana je iz Doma armije i prebacila se u Bosanski kulturni centar. Pored pinzgauera kretala se i kolona od tri transportera, ali, kada su videli da su pinzgauri spaljeni preko mosta Skenderije i u ulici Valtera Perića, krenuli su prema Televiziji.

Ko se suprotstavio oklopnim vozilima?

DIVJAK: To su bile taktičke, jurišne grupe od po tri-četiri pripadnika Teritorijalne odbrane koji su imali osu, zolju, možda ručni bacač. U jednoj grupi je bio Lučarević Kerim i Muhamed Šišić-Dedo, a u drugoj Mustafa Hajrulahović-Talijan. Dedo je napravio neku "roru" kao protivtenkovsko oružje. Iza transportera Zagrebačkom ulicom kretala su se dva tenka koja su se takođe povukla kada su dobila informaciju da su pinzgauri uništeni. Kod Jevrejskog groblja je jedan tenk naleteo na minu, pa mu je oštećen hodni deo. Iz Lukavice su poslali tenk tegljač koji je izvukao taj tenk i odveo ga prema Lukavici. Oklopna vozila su inače tog juta krenula iz kasarne u Lukavici gde je bila smeštena Prva oklopno-mehanizovana brigada.

Da li su tada poginuli vojnici JNA?

DIVJAK: Znam da su poginuli vojnici koji su bili u borbnim kolima. Moglo ih je biti sedam ili deset u vozilu. Tačnu brojku ne znam. Verovatno su poginuli i oni koji su pratili tenkove, i na Jevrejskom groblju, i u Zagrebačkoj ulici, i na

“ Da li se to moglo izbjeći? - Kako da ne. Zašto je JNA krenula na Sarajevo 2. maja? Šta će JNA u gradu 2. maja? To je bila generalna provera kako će reagovati Teritorijalna odbrana, policija i ostali. ”

Zarobljava-nje Izetbegovića

Kako je to izgledalo sa Alijom Izetbegovićem? On je zadržan kada je, vraćajući se sa pregovora u Lisabonu, sletio na sarajevski aerodrom.

DIVJAK: Postoji priča koju će vam sigurno reći

potezu od Nedžarića do Televizije. Pošto je naišla na otpor i nije uspela da ostvari svoj cilj, na kraju tog dana, drugog maja, JNA je zadržala, odnosno zarobila Aliju Izetbegovića u kasarni u Lukavici.

Oni nisu očekivali takav otpor?

DIVJAK: Nisu. Čim su se povukli, znači da nisu očekivali otpor. Oni su igrali na kartu iznanađenja, to je trebalo da bude nekakav mali blickrig, ali, čim su naišli na otpor, oni su se povukli.

* * *

FORECLOSURES

No / Low Down Payment
Starting at \$49,900.
FREE list with pictures.

www.gwinnettdistress.com

Free recorded message
1-877-499-6869
ID # 2002

* * *

FREE Home Security System!

At no cost to you for parts and activation with only a \$99 installation fee and the purchase of alarm monitoring services. Terms & Conditions below.

\$850 Value!

CALL NOW and Receive a **FREE** Wireless Remote Control with **PANIC BUTTON!**

1-888-223-8354

Mon-Fri 9am - 10pm - Sat 9am-7pm - Sun 11am - 6pm EST

Ad provided by MediaBids.com. 1-866-236-2259.



Features Two-Way voice!





Protect Your Home

Lagumdžija. On kaže da je tokom leta stalno nagovarao Aliju Izetbegovića da ne slete u Sarajevo, već u Split, pošto je to sigurnije. Alija je govorio da ima garanciju od JNA da može slobodno sletiti. Kada smo mi u Glavnom štabu Teritorijalne odbrane saznali da je Alija Izetbegović zarobljen, bili smo jako zabrinuti. Strahovali smo da ne izvrše neki fizički pritisak na njega, da ga ne ošamute nekim sredstvima da bi ga prinudili da nešto potpiše. Govorim šta nam je tada u Štabu prolazilo kroz glavu, o čemu smo razmišljali. Bilo je čak ideja da izvršimo napad na kasarnu u Lukavici, ali to bi bilo suludo jer nismo imali ništa drugo sem puški, nešto puškomitraljeza i nešto malo protivoklopnog oružja. S takvim naoružanjem se ne ide na tvrđavu, dobro naoružanu i opremljenu tenkovima i artiljerijom. Ne znam šta se dešavalo u Predsedništvu, šta su radili Sefer Halilović i pukovnik Efendić. U to vreme još uvek je postojalo dvojno komandovanje, iako je Patriotska liga 14. aprila ušla u sastav Teritorijalne odbrane, ali mislim da su oni i dalje imali svoje posebno vodstvo. Komandant Patriotske lige tada je bio Sefer Halilović. On je nakon pripajanja Patriotske lige Teritorijalnoj odbrani ušao u Štab Teritorijalne odbrane postao načelnik operativnog dela štaba. Mi u štabu smo pomno pratili razvoj događaja. Saznali smo da se Alija sprema da u oklopnom vozilu dođe u zgradu Druge vojne oblasti, koja je bila blokirana, gde je trebalo da bude razmenjen za komandanta Druge vojne oblasti generala Kukanjca. Nismo znali da li će Alija biti stvarno razmenjen ili je to bila neka zamka. Zato je trebalo da proverimo da li se Alija nalazi u vozilu. Odlučili smo da tu proveru izvršimo kod džamije Čobanije. Kad sam tamo stigao tri teritorijalca, koji su bili kod Čobanije, javili su mi da je kolona odavno prošla i da je već stigla u komandu Druge vojne oblasti, pa sam se uputio na Trg 6. aprila na kome je bilo oko tridesetak vozila.

Vojnici su iz zgrade komande iznosili nešto u sanducima, kasnije smo saznali da je to bila arhiva. Bili su naoružani ličnim naoružanjem. Nisam primetio da je neko od njih imao mitraljez ili minobacač. Oko njih, na samom trgu, bilo je stotinjak pripadnika Teritorijalne odbrane, pripadnika policije iz Starog grada i mnogo ljudi koji su pripadali raznim grupama iz Starog grada i koje nisam poznavao. Nameravali su da izvrše napad na vojnike. Iz okolnih ulica i dvorišta čulo se navijanje kao na utakmici: "Idite, krenite". Pokušavam da ih smirim i megafonom pozivam vojnike JNA da nam se pridruže i da će imati sva prava. U Zakonu o narodnoj odbrani regulisali smo da svi oni koji nam pristupe zadržavaju svoja prava i činove, čak su i oni koji su imali čin majora mogli dobiti čin potpukovnika. Kuha se kafa, pite se iznose pripadnicima Teritorijalne odbrane. Svi čekaju, kao u areni, da se nešto desi. Ne mogu da uspostavim vezu sa štabom i Predsedništvom, toki-voki ne funkcioniše. Jedan mladić dotrča do mene i kaže: "Druže pukovniče, ja sam radio amater, pa da pokušamo da uspostavimo vezu preko radio amatera". Otišao sam kod njega i nakon pola sata "čačkanja" nismo mogli da uspostavimo vezu.

Vratio sam se na trg, ali tamo vojnika više nije bilo. Odem do Čobanije. Bilo je između 17 i 17 i 30, ne sjećam se tačno.



Naišao sam na kolonu koja je zaustavljena. Ispred je bilo jedno malo terensko vozilo u kome su bili general Mekenzi i Lagumdžija. Pozadi je bio oklopni transporter u kome su se nalazili Alija Izetbegović i general Kukanjac. Oko tog vozila je bilo obezbeđenje. Popeo sam se na vozilo. Izetbegović mi kaže: "Jovane, ne znam zbog čega je zaustavljena kolona. Sve smo se dogovorili. Dajte, vidite da prođe kolona".

U to čujem pucnjavu jedno 200 do 300 metara dalje, nedge prema Drveniji. Vrištim: "Ne pucaj".

Tog momenta je naišao Čegar, jedan od policajca koji je bio u specijalnoj jedinici kod Vikića. Kaže: "Siđi. Ko si ti? To je moj predsednik. Šta ti imaš sa njim"? Silazim dole. On isto razgovara sa predsednikom, ne znam šta govore. Vidim on silazi, otvara vrata od transportera, tada sam prvi put video Kukanjca kako se skupio, bio je manji od makova zrna. Čegar mu kaže: "Majku ti tvoju četničku. Ako se nešto desi Aliji Izetbegoviću, tvojoj četničkoj porodici neće glava na ramenu ostati". Sve se to dešava u Dobrovoljačkoj ulici od Pozorišne kafane prema Drveniji. Tog momenta je dozvoljeno da krene kolona, ne znam po čijem odobrenju.

Da li je bilo još pucanja?

DIVJAK: Samo još jednom sam čuo pucnjavu iz pravca Drvenije. Kolona kreće, 15 vozila je krenulo za transporterom u kome je bio Alija Izetbegović, a petnaestak vozila naši su uzeli kao ratni plen. Počeli su da skaču na papučice i skreću ih prema Čobaniji i odvođe po okolnim ulicama. U tih 15 kamiona uglavnom su bili po jedan ili dva vojnika. Kasnije se tvrdilo da je u tim kamionima nađeno dosta dokumenata, pored ostalog i plan kako da se Sarajevo zauzme za sedam dana, a Bosna i Hercegovina za trideset. Ja lično ih nisam video. Tada je zarobljeno oko 215 vojnika koji su odvedeni u zgradu FIS-a. Tu su ostali dva dana. Znam da je Stjepan Šiber dobio zadatak da porazgovara s tim ljudima i da im ponudi da ostanu sa nama u Teritorijalnoj odbrani, a, ako neće, mogu da se vrate u jedinice, da dođe do razmene. To sam video na licu mesta. Ostale priče ne znam. Ne bi bilo profesionalno da govorim o onome što nisam ni video, ni čuo, niti sam u tome učestvovao.

Poginulo osam ljudi

Koliko je ljudi stradalo?

DIVJAK: Ono što znam, ubijeno je osam ljudi.

Da li se zna ko je prvi počeo da puca?

DIVJAK: To ne znam.

Zašto se pucalo?

DIVJAK: Ni to ne znam. Mislim da niko nije izdao naređenje, da je to bila samoinicijativa pojedinaca. Kasnije sam čuo priču jednog vojnika koji je bio tamo: "Jedan ludak je uzeo pušku, pa pucao na prozor autobusa gde su bili oficiri". To ja nisam video, to je priča čoveka koji je tamo bio. Još je rekao: "Neki starac uzeo pušku i opalio".

Ko je u Dobrovoljačkoj učestvovao u toj pucnjavi? Koje su to bile jedinice?

DIVJAK: Nisam mogao da prepoznam kojoj jedinici ko pripada. Činjenica je da su u ulicama Starog grada pretežno bili pripadnici vojne policije i Zelenih beretki. Teritorijalna odbrana je isto funkcionisalo po grupama. Nisu to bile kompletne jedinice. U njima je bilo desetak teritorijalaca i dvadesetak ljudi iz policije i Zelenih beretki. To je bilo mešovito i niste mogli prepoznati ko kojoj jedinici pripada. Svega 10 posto ljudi je imalo neku uniformu. Tog dana na ulici su uglavnom bili ljudi u civilnim odelima.

Da li su oni bili raspoređeni duž Dobrovoljačke sa jedne i druge strane? Da li su očekivali prolazak kolone?

DIVJAK: Činjenica je da jesu jer su pratili kolonu kada je ona krenula sa Trga 6. aprila. Tamo, gde sam ja bio, nisam primetio mnogo ljudi, tamo su bili uglavnom oni koji su bili u obezbeđenju Alije Izetbegovića.

Nije bilo mučenja

Da li znate da li je ranjenima pružana pomoć u sarajevskim bolnicama?

DIVJAK: Sigurno. Pukovnik Taso je bio jako teško ranjen, pa je prebačen u bolnicu gde mu je pružena pomoć. Kasnije je helikopterom prebačen za Beograd i dobio je čin generala. Inače je Bošnjak poreklom.

Bilo je priče da je u FIS-u bilo mučenja?

DIVJAK: To neka kažu svedoci. Znam iz razgovora sa mojim prijateljom Šiberom da nije bilo mučenja.

Da li je bilo moguće da neko iz Predsjedništva sve to isplanira unaprijed, postavi pripadnike Teritorijalne odbane, Patriotske lige i Zelenih beretki duž Dobrovoljačke ulice i da nalag za napad?

DIVJAK: To je nemoguće jer svaka je grupa bila za sebe. Oni su bili izmešani, tako da nema govora da je neko direktno uticao na raspored jedinica od komande Druge vojne oblasti pa sve do Drvenije. Ne postoji takva mogućnost, niti pretpostavka za to.

Vjerujete da nije bilo naloga za napad, već da je to došlo spontano?

DIVJAK: Isključivo spontano.

Da li se to moglo izbjeći?

DIVJAK: Kako da ne. Zašto je JNA krenula na Sarajevo 2. maja? Šta će JNA u gradu 2. maja? To je bila generalna provera kako će reagovati Teritorijalna odbrana, policija i ostali. Nije trebalo zadržati Aliju Izetbegovića. Da Alija Izetbegović nije bio zarobljen, ne bi došlo do toga. Sigurno je da bi posle izvesnog vremena i pregovora sve kasarne bile deblokirane bez ispaljenog metka.

Po vama, to nije bilo organizovano?

DIVJAK: Bio sam na licu mesta i video sam da to nije bilo organizovano. Ponavljam, 3. maja na Trgu 6. aprila bilo je pokušaja napada na JNA. Govorili su: "Idemo, hajdemo, krenimo polako". Nije to bila komada. Komanda komandira je bila: "Ne idi, čekaj, ne napadaj, ne pucaj". Komandiri osnovnih jedinica su uticali da se ne puca. Da je neko želeo da dođe do maskara, došlo bi na Trgu 6 aprila.

Ko je po vama kriv za Dobrovoljačku?

DIVJAK: Pojedinci koji su sebi dali za pravo da odlučuju o tome da li će nekome skinuti glavu.

Da li smatrate da je to što se dogodilo u Dobrovoljačkoj bio zločin ili ne?

DIVJAK: Pojedinačno to jeste zločin, ali ukupno gledano to nisu uradile regularne jedinice Teritorijalne odbrane, policije i Zelenih beretki.

jeftinekarte.com

Najpovoljnije Cijene Putovanja
-NAZOVITE I UVJERITE SE-

1-888-870-3686
www.JeftineKarte.com

1185 Grimes Bridge Road - Roswell, Georgia 30075

Excellent is our Standard

Vehicle Wraps & Signs
Manufactured by Specialist

Photo World & Signs
www.photoworldinc.net

404-641-9682
Toll Free: 1-866-376-3437

**Tired Of
Competing
With Multiple
Offers???**

Beat other buyers to
HOT new Listings.
FREE personalized
list with pictures of
HOT new listings
that match your
Home Buying
Criteria.

www.DankaRealEstate.com

U carstvu livanjskog sira

Dok putujem preko Livanjskog polja, držim u krilu foto-aparat, da budem spremna ako se odnekud, iza nekog žbuna, pojave čuveni livanjski konji, krdo poludivljih životinja, koje su se davno odmetnule u prirodu. „A, nećete ih tako lako 'uhvatiti'. Oni su preko dana u šumi, jedino zimi, kad je cesta posuta solju, silaze danju sa visova i ližu so. Bude tu i 'bliskih susreta' sa autobusima i automobilima“, kaže moja saputnica. U jednom trenutku, ugledamo nekoliko konja kako leže ispod drveća, u hladovini, ali gotovo stopljeni sa prirodom, jedva se razaznaju. Nema ništa od fotografiranja.

Grad Livno gurmane asocira na poznati livanjski sir. Ovaj sir u međuvremenu se izvozi i u zemlje regije. Livno međutim osim sira ima i brojne druge izvrsne specijalitete.

Livnjaci – ni Bosanci, ni Hercegovci

Kad kažu 'Livno', gurmani, misle samo na jedno – na livanjski sir. Brend koji je davno prešao granice BiH, a sada se izvozi pretežno u zemlje regije. „Najbolje ide sa pršutom, kojeg mi, nažalost nemamo, ali zato ga imaju Hercegovci. Uz njega idu dobro i hercegovačka vina“, kaže Darinko Mihaljević, rukovoditelj proizvodnje sira u livanjskoj mljekari. „Stanite, stanite malo. Pa zar vi niste Hercegovci, vi Livnjaci?“ pitam. „Nismo. Mi nismo ni Bosanci, ni Hercegovci. Mi smo vam ono 'i' u imenu države Bosne i Hercegovine“, kaže Mihaljević i predlaže da obiđemo mljekaru, zapravo, da uđemo u carstvo livanjskog sira. Dok oblačim bijeli zaštitni mantil i stavljam kapu, u



Livnjaci su pored sira poznati i po svojim žabljim specijalitetima



Darinko Mihaljević, rukovoditelj proizvodnje u mljekari Livno

sebi pjevušim 'Zaninu' pjesmu „... na sveže mleko miriše dan...“ i stvarno, nigdje i nikada nisam doživjela tako snažan miris punomasnog, pravog domaćeg mlijeka. „To je mlijeko koje dolazi sa ovih područja, Livanjskog polja, Grahova i Glamoča, od naših individualnih proizvođača, sa bogatih pašnjaka i zato naš sir ima tako bogat okus. To je naš autohtoni proizvod, koji nažalost, još pred zakonom nije zaštićen kroz geografsko porijeklo, ali radi se na tome. Nešto sira smo izvezli u Australiju, Ameriku, a određena količina je otišla i u Švicarsku“, kaže Mihaljević. „Prodati Švicarcima sir – pa to je baš onako cool“, kažem. Prolazimo kroz hladne komore u kojima livanjski sir proživljava svoje zrenje od 60 do 90 dana, na temperaturi od 13-16 stepeni i u uslovima vlage od 80 do 85 posto. „Naš sir spada u tvrde sireve sa najmanje 50 posto mliječne masti“, nastavlja moj sagovornik. „Kako ga je najbolje konzumirati?“ pitam. „On je dio hladne plate, kao predjelo ili kao desert.“ Dok skidam zaštitnu opremu, primjećujem velike blokove sira, smještene kod izlazne prostorije. „A, to su blokovi edamera i gaude, koje za njemačkog proizvođača iz Bad Bramstedta prema ugovoru koji smo potpisali, pakujemo za bh. tržište“, kaže Darinko Mihaljević i dodaje da to nije njegova jedina veza sa Njemačkom. „Možete li vjerovati da ja svaki dan otvorim stranicu Deutsche Welle-a i sad ste vi tu, i pravite razgovor sa mnom, za tu istu stranicu? To mi je postala navika, kao što imam naviku da svaki dan popijem kavu“, kaže Darinko. „Odlično, znači imate adresu“, kažem na rastanku.

Livnjaci, njihove pastrmke i žabe

Hoćemo li danas praviti nešto sa livanjskim sirom, ili

nešto što pliva u vodi? Naime, Livno osim polja, ima dvije rijeke: Bistricu i Duman. I dva jezera. Mlada, simpatična djevojka Adriana Brešić, prva je Livanjka koju sam srela u ovom gradu. Pričamo o svemu, a onda skrećemo u kulinarne vode. „Kad kažemo tradicionalna kuhinja, ja prvo pomislim na pиту. Zapravo, na sve pite. A ako pitate za neke naše tipične specijalitete, onda je to pastrmka. Svaki Livanjak zna šta je dobra pastrmka, jer ona dolazi iz naših rijeka Bistrice i Dumana. Onda su tu još žabe i riječni rakovi“, kaže Adriana. „Hm, a ko bi nam to mogao spremići?“ pitam. „Napraviće vam to najbolje u restoranu 'Bacchus'. Dođite“, kaže mi.

U poslovno-trgovačkom centru, gdje je restoran smješten, dočekuje nas menadžerica Nada Matković koja izgleda kao osoba koja je sad sišla sa naslovne strane nekog modnog magazina. Prati trendove i u gastronomiji i primjenjuje ih u restoranu. Ljuta je zbog nekontrolisanog uvoza nekvalitetne hrane u BiH. „Sve što ne valja drugim zemljama, sve što možemo smatrati gotovo otpadom, to uđe preko naše granice. A da samo znate koliko ima robe sa davno isteklim rokom upotrebe. Kad ja idem sa pet kilograma svježih ribe iz Dalmacije, ne daju mi proći, a kamioni švercane piletine sumnjivog kvaliteta i roka trajanja, prelaze granicu k'o od šale“, kaže ogorčeno Nada. „A da mi pređemo na neke vedrije teme?“ pitam. „Može“, dodaje, potvrđujući da je Adriana bila u pravu: „Dva naša tipična, livanjska specijaliteta su žabe i pastrmka na livanjski način.“ Odlično, sada u sebi pjevušim aktuelni hit „Jer ja sam zmija, a ti si žaba, žaba...“

Sve će spremati iskusni kuvar Sead Velić, uz malu pomoć svojih asistenata. Dok on priprema sve sastojke, Adriana i ja krećemo do obližnje ekonomije na kojoj se uzgaja sve što je restoranu potrebno. „Sve što pojedete u restoranu je iz organskog uzgoja. Čak i začini“, kaže Adriana i pokazuje mi zasade ružmarina, mente, bazilike, peršuna... U gredici pored, su rukola, matovilac, paprike, paradajz i zelena salata.

Umijeće pripreme

„Nemojte me slikati, važnije je da uslikate ovu pa-



Punjena pastrmka na livanjski način



Specijaliteti na livanjski način

strmku“, kaže Sead Velić i pokazuje mi pastrmku koja se već prži na roštilju. „Ovo je pastrmka od 300 grama. Malo ćemo je prepržiti sa obje strane, a zatim izvaditi glavnu kost po sredini i ostale veće kosti. Riječ je o nekoj vrsti filetiranja, a zatim ćemo je puniti i još malo vratiti na roštilj“, kaže Sead. „Dakle, za broj osoba za stolom, povećaćete broj riba, a mi pokazujemo recept za ovu jednu. Za smjesu kojom ćete puniti pastrmku, potrebno je:

- 1 tikvica,**
- 1 paradajz,**
- 1 glavica crnog luka,**
- 1 paprika,**
- 1 čeno bijelog luka,**
- soli, po želji.**

Svo povrće se isjecka na kockice, promiješa i posoli. Malo se prodinsta na ulju. Omjer sastojaka bi trebao biti ujednačen. Očišćena (od kostiju) pastrmka se puni povrtnim nadjevom, na nju se stave tri grudvice domaćeg sitnog sira i ona se vrati na gril, da se još malo zapeče. Eto, to je sve“, kaže Sead Velić, dok spretnim rukama prebacuje pastrmku iz tanjira na vrelu ploču. Recept za žabe na buzaru, još je jednostavniji. „Za ovaj specijalitet potrebno vam je, za dvije osobe:

- 8 do 10 žaba, zavisi od veličine,**
- 3 glavice crnog luka,**
- 1 paradajz,**
- so, malo bibera i peršuna,**
- 2-3 čena bijelog luka,**
- 1 dl. bijelog vina,**
- malo maslinovog ulja.**

Treba li da kažem da se od žaba uzimaju samo baticí? Dakle, prvo se na maslinovom ulju proprže crni i bijeli luk, doda se isjeckan paradajz, a na to žablji kraci. Sve se dinsta podlijevajući bijelim vinom. Na kraju se dodaju začini, a jelo je brzo gotovo, čim meso postane svijetlo. Sve skupa traje desetak minuta“, kaže iskusni kuvar Velić.

I šta smo onda radili? Jeli, jeli i jeli. Kako je izgledao postavljeni sto, možete vidjeti iz priloženog. Našao se tu i kruh od sipe, teleći odrezak na livanjski način, punjen livanjskim sirom i naravno – pita! Kakvi bismo mi bili Bosanci i Hercegovci, da sve na kraju, ne začinimo pitom? Dobra, mirisna zeljanica, bila je bolja od svakog deserta.

Ljiljana Pirolić, Deutsche Welle



Europa Magazine

January 2010

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

February 2010

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
	1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	11	12	13	14
14	15	16	17	18	19	20	21
21	22	23	24	25	26	27	28

May 2010

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

June 2010

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
		1	2	3	4	5	
6	7	8	9	10	11	12	13
13	14	15	16	17	18	19	20
20	21	22	23	24	25	26	27
27	28	29	30				

September 2010

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

October 2010

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
					1	2	
3	4	5	6	7	8	9	10
10	11	12	13	14	15	16	17
17	18	19	20	21	22	23	24
24	25	26	27	28	29	30	31

Europa Magazine
P.O. Box 867
Lawrenceville, GA 30046

Phone: +1 (678) 985 0592

E-mail: editor@europamagazine.info

Web: www.europamagazine.info

March 2010

April 2010

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
1	2	3	4	5	6					1	2	3
8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10
15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17
22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24
29	30	31				25	26	27	28	29	30	

July 2010

August 2010

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
			1	2	3	1	2	3	4	5	6	7
5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14
12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21
19	20	21	22	23	24	22	23	24	25	26	27	28
26	27	28	29	30	31	29	30	31				

November 2010

December 2010

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
1	2	3	4	5	6				1	2	3	4
8	9	10	11	12	13	5	6	7	8	9	10	11
15	16	17	18	19	20	12	13	14	15	16	17	18
22	23	24	25	26	27	19	20	21	22	23	24	25
29	30					26	27	28	29	30	31	

2
0
1
0

Microsoft Office 2010

Vjerovatno je vaša prva reakcija na vijest o novoj verziji MS Officea bila: "u Officeu se nema šta dodati" ili "baš me briga, ne koristim ni 10% mogućnosti stare verzije". Pa ipak, iako novi Office neće pisati tekst ili odgovarati na neugodne mailove umjesto vas, Microsoft ga je uspio učiniti zanimljivim proizvodom.

Statistike kažu da različite verzije Microsoft Officea koristi više od 500 miliona korisnika, što ga (pored Windowsa) čini vjerovatno najkorištenijim softverom na svijetu. U svemu tome je najčudnije što jedan tako široko korišten proizvod nema prave konkurencije. OpenOffice koristi poprilično mali broj korisnika, a razni online alati još uvijek su tehnički daleko inferiorniji u odnosu na Microsoftov proizvod.

Ipak, Cloud Computing sve više uzima maha, online obrada teksta i popunjavanje tabela postaju glavne teme medija, pa je i Microsoft morao nešto učiniti na tom polju. Iako već duže vrijeme postoji Office Live Workspace, koji omogućava rad u Cloudu, tek će verzija Office 2010 biti pravo Cloud rješenje. Pored toga što će čitav Office biti mnogo prilagođeniji radu u oblacima, pojavice se i Office Web Applications servis koji će biti baš ono što svi zamišljamo – Microsoft Office u browseru.

Office Web Apps je još uvijek nedostupan očima javnosti, ali oni koji su ga probali kažu da je mnogo bolji nego što su očekivali. Za sada se jedino zna da će biti dvije verzije Office Web Appsa – jedna besplatna, ali sa reklamama, i druga bez reklama, koja će se plaćati, te da će ga pokretati SilverLight. Dok ovaj servis ne postane dostupan i običnim smrtnicima, da pogledamo šta to novi offline Office donosi.

Sredinom jula mjeseca, Microsoft je izdao pre-beta verziju Officea 2010 koju je nazvao Tech Preview i koja je dostupna za download samo uz pozivnice. Pored dobivanja pozivnica od nekoga iz Microsofta, možete se prijaviti za testiranje, pa će nakon određenog perioda na vaš mail stići pozivnica. Microsoft planira i javnu betu, koja bi se, prema najavama, trebala pojaviti u trećem kvartalu ove godine, pa je lako moguće da u trenutku kada budete čitali ovaj tekst ona bude dostupna.



Finalna verzija je najavljena za prvu polovinu 2010. godine, a uz Office i spomenuti Office Web Apps, Microsoft će izdati i SharePoint Server 2010, Visio 2010 i Project 2010. Posebnu pažnju treba obratiti na SharePoint, pošto je on ključni za Cloud funkcionisanje Officea u poslovnoj primjeni. O Office Web Appsu i SharePointu će biti sigurno dosta govora u narednom periodu.

Ako vas zanima, Office 2010 je nosio interno ime Office 14, iako je Office 2007 nosio broj 12. Broj 13 je preskočen zbog poznatih konotacija o lošoj sreći, a ako se sjećate, priča o "sretnim brojevima" je postojala i oko Windowsa 7.

Za kraj tehničkih specifikacija recimo da je ovo prva verzija Office paketa koja dolazi i u 64-bitnoj verziji. Nema potrebe za pretjeranim oduševljenjem u vezi ovog podatka, ali će možda nekoga interesovati da Excel i Access sada mogu

We \$olve Debt Problems

CALL NOW and get an advocate on your side!

- We're **experts** at negotiating reductions with the credit card companies
- We can arrange one **affordable** monthly payment
- **Save money** - Get out of debt **FASTER** than you can on your own
- Avoid bankruptcy and maintain your dignity
- Have an advocate deal with your creditors

If you have over \$12,000 in debt,
CALL NOW!



FREE Consultation

- ⇒ No Obligation
- ⇒ Confidential

1-888-278-0280

Not available in all states

obrađivati gigabajtne dokumente.

Kancelarija u 2010.

U materijalima o Officeu 2010 može se pročitati da je Microsoft imao tri cilja kada je dizajnirao novi proizvod – rad u aplikacijama mora biti “tečniji”, kako bi korisnici bili efikasniji; podaci moraju biti dostupni svuda, što će reći da moraju biti na Webu; dok se treći cilj sastoji od olakšavanja zajedničkog rada na dokumentima (kolaboracija). Iako su ova tri cilja klasični PR proizvod, poslije rada u novom Officeu moramo priznati da se zaista osjeti da je Office razvijan u ova tri pravca.

Prva stvar koja interesuje sve je, naravno, interfejs. Verzija 2007 donijela je ribone, koji su bili osporavani od strane većine, ali se pokazalo da su Microsoftova istraživanja o načinu rada korisnika Office paketa bila ispravna i da je rad sa ribonima efikasniji i jednostavniji, pogotovo sa stalnim povećanjem prosječnog monitora i količine raspoloživog prostora. Na kraju krajeva, izgleda da će i OpenOffice u nekoj od narednih verzija imati ribone.

Ribone sada ima čitava Office familija, pri tome najviše mislimo na Outlook i OneNote, koji su neopravdano izostavljeni iz faceliftinga u verziji 2007. Za one koji ne znaju da se riboni mogu minimizirati jednostavnim dvoklikom, sada je na desnoj strani ekrana prisutna strelica koja služi za istu namjenu. Ribone je moguće potpuno prilagođavati potrebama (customize), što do sada nije bio slučaj, ali je ovo operacija samo za hrabre, pošto je broj raspoloživih opcija ogroman.

Office Orb ili kugla u gornjem lijevom uglu za otvaranje menija je nestala, a na njeno mjesto je došao Office Tab Meni, koji izgleda kao još jedan tab među ribonima. On otvara nešto što se zove Backstage View, a što je zamjena za klasični Office meni i zapravo je mjesto najvećih promjena u Office paketu. Naime, Microsoft je opet dobro uradio domaću zadaću, pa je u cilju povećanja efikasnosti rada drastično promijenio Office meni. Opcije su promijenile redoslijed, a većina ih sada koristi čitav prozor aplikacije, a ne samo ograničeni prostor starog menija.

Najbolji primjer svega rečenog je puno preglednija Print opcija, samim tim jednostavnija za korištenje. Ako nas sjećanje dobro služi, Print meni je zadržao svoj izgled još iz vremena Windowsa 3.1, pa je bilo krajnje vrijeme da se promijeni! Sve važnije opcije za štampu su na dohvat ruke, a najvećio dio ovog dijaloga je zapravo Print Preview, pa ono što promijenite u postavkama odmah je vidljivo. Iako u redakciji rijetko štampamo (paperless office je jedan od naših ultimativnih ciljeva), bili smo u iskušenju probavati novi Print meni.

Ako bismo Backstage View opisali kao jedno od sredstava za postizanje “tečnijeg” rada, onda bismo njegovu opciju Share definitivno nominovali kao važan faktor pri postizanju olakšane kolaboracije. Iz ovog menija možete odmah napraviti PDF ili XPS (Konačno! Bez ikakvih dodataka!), poslati dokument na e-mail, objaviti ga na blogu ili ga objaviti na SharePointu. Ovaj meni će se sigurno mijenjati do finalne verzije, jer mu treba dodati Office Web Apps mogućnosti, koje tek treba da budu objavljene.

Uz ovo, biće moguće istovremeno editovanje istog doku-

A&A Motorsports, Inc.

LAWRENCEVILLE, GA 30045



Najpovoljnije cijene polovnih motora, bez "Dealer Fees"

Nabavljamo sve vrste polovnih motora:

- Honda
- Yamaha
- Ducati
- Suzuki
- Kawasaki
- Harley Davidson

404.839.9177

Trenutna ponuda:

2008 Suzuki GSX650F

114miles, warranty until 2011
\$ 5,400

2007 Honda Shadow VT750

2300 miles \$ 4,650

2009 Yamaha FZ6-R warranty
until 2014 \$ 5,900

2008 Kawasaki ZX-6R \$ 5,600

Takoder nabavljamo motore po narudžbi - moguća kućna dostava u bilo koju državu u USA.



Izvoz motora u BiH.

menta od strane više korisnika, ali će za ovo biti neophodan SharePoint Server. Microsoft Groove, slabo korišteni alat za kolaboraciju, dobio je ime SharePoint Workspace, i sigurno će odigrati pivotalnu ulogu u većim kolaboracijskim scenarijima.

Microsoft je odlučio da još više poštuje standarde, pa je na popisu Save As opcije i Open Document Format, što svakako treba pozdraviti – standardi su važna stvar u 21. vijeku i ne treba ih olako shvatati.

Opcija zbog koje bismo na produkcijske kompjutere u redakciji najradije instalirali Tech Preview Officea 2010 zove se Paste Live Preview, a uz nju ide i Default Paste. U Microsoftu su kroz istraživanja došao do zaključka da su najkorištenije opcije u Office paketu copy/paste, pa su odlučili unaprijediti barem paste, kad je već teško nešto uraditi na copy opciji. Ova



funkcija je dobila live preview sa prikazom kako se pastovani objekat uklapa u formatiranje okolnih objekata, te prema tome podesiti opcije kao što su Keep Source Formatting, Merge Formattng, Text Only i sl.

Moguće je izabrati i default operaciju – znamo da je to bilo moguće i prije, ali je sada izbor moguće obaviti na ribonu, što je logično. Live preview će biti na raspolaganju i ako paste koristite desnim dugmetom miša, a ne klikom na ribon.

Još jedna opcija koja će nama u redakciji značajno olakšati rad naziva se Screenclipping – služi za lakše ubacivanje screenshota u dokumente. Ovo radi tako da opcija ponudi otvorene prozore, pa jednostavnim izborom ubacujete screenshot na mjesto gdje se nalazi kursor. Naravno, postoji i mogućnost ručnog izbora četvorougaoog prostora ekrana, pri čemu se grafički naglasi izabrani dio. Zaista lijepo!

Outlook je, pored ribona, dobio još jedan productivity boost. Radi se o QuickSteps funkciji, koja je zapravo neka vrsta macro editora za Outlook. Na raspolaganju je nekoliko

već predefinisanih naredbi, ali je naglasak na kreiranju sopstvenih komandi koje će olakšati rad. Npr. napravite komadu koja označi mail poruku kao nepročitanu i prebaci je u folder "Uraditi kasnije". Praktično, moguće je automatizovati gotovo sve operacije u Outlooku, što ovaj moćni alat čini još moćnijim. Zapravo, nakon nekoliko dana korištenja zapitali smo se kako se ovoga niko nije sjetio ranije?

Microsoft Publisher do sada niko nije smatrao ozbiljnom DTP aplikacijom, a to se neće promijeniti ni sa verzijom 2010. Međutim, napredna podrška za OpenType fontove je prebačena i u Word, pa će kreativci i u starom dobrom Wordu moći napraviti impresivno izgledajuće dokumente, dotjerujući izgled fontova do najmanjeg detalja uz pomoć ligatura i stylistic setova.

Excel je dobio najmanje novih mogućnosti, valjda potvrđujući naše mišljenje da se radi o jednoj od najboljih aplikacija ikada, igdje. Jedna od rijetkih novosti vrijednih spominjanja zove se Sparklines, što je ime za mali chart koji se smješta u ćelijama i služi za praćenje vrijednosti u velikim tabelama.

PowerPoint je dobio mogućnost editovanja videa – nećete moći baš dodavati efekte kao George Lucas, ali ćete moći prilagoditi dužinu trajanja videa, što je prilično zgodno za jedan prezentacijski alat. Transitions su dobili sopstveni tab, pa se više ne guraju sa Animations, a i matematičari će biti sretni, jer Equatations mogu koristiti i u PowerPointu, kao i u svim ostalim Office aplikacijama.

Za kraj moramo spomenuti OneNote, aplikaciju za hvatanje bilješki koja će dobiti cloud verziju, pored standardne desktop verzije, što bi je moglo pretvoriti u ultimativnu notes aplikaciju, jer joj je čitavo vrijeme nedostajala kvalitetno urađena sinhronizacija i dostupnost sa Weba.

Kancelarija u oblaku

Office 2010 je definitivno u oblaku – trenutna Tech Preview verzija je pre-beta, pa je moguće da će se neke stvari mijenjati, a i pravi oblak u obliku Office Web Applications tek treba da vidimo. Međutim, bez obzira na zamućen vid od oblaka, beta verzija Officea 2010 nam se dopala. Nema tu ničega revolucionarnog, naglašavamo – do pojave Office Web Apps, ali je mnogo toga promijenjeno nabolje. Sitnice jesu ključne za jedan tako svestran paket alata kao što je MS Office, pa će, kao i uvijek do sada, novi Office biti i najbolji Office do sada.

Izgleda da onih 500+ miliona korisnika ipak zna šta radi.



CLEAR™

The only internet you will ever need.

Home Internet



Home Internet

\$25

HOME & MOBILE



Home & Mobile

\$55

MOBILE AND MOBILE



Home Phone



Pick 3

\$75

BESPLATNA ISTI DAN INSTALACIJA!!!

Hamo Rizvanović

678-978-1654



GEORGIA ROOF

BESPLATNA PROMJENA KROVA

SAZNAJTE KAKO

NAZOVITE

(NE MORATE IMATI OŠTEĆEN KROV)

FREE ROOF

FREE ESTIMATE

FREE INSPECTION

PLAĆAMO DEDUCTIBLE

GEORGIA ROOF, LLC.

171 Summer Pond Trail

Lawrenceville, GA 30045

Email: georgiaroof@hotmail.com

ALE MAKSUMIĆ

678-665-0646

Blažević odbio pola miliona eura za poraz od Turske?

Pojavile su se nove informacije o pokušaju namještanja rezultata kvalifikacione utakmice između Bosne i Hercegovine i Turske, odigrane 9. septembra u Zenici.

Nakon što je "Spiegel" prvobitno objavio da je kladioničarska mafija bezuspješno pokušala namjestiti neki drugi rezultat, njemački dnevnik "Bild" objavio je kako je željena opcija bio poraz reprezentacije BiH.

Rezultat kao dokaz

Za pobjedu Turske u Zenici, kojom bi selekcija Fatiha Terima vjerovatno prošla u baraž za SP, navodno je ponuđeno 500.000 eura, a na meti je, kako stoji, bio selektor Miroslav Blažević. Prema pisanju "Bilda", Čiro nije prihvatio ovu nemoralnu ponudu, što rezultat utakmice najbolje potvrđuje. Bh. selektor jučer je bio nedostupan za komentare ovih tvrdnji.

Utakmica BiH - Turska bila je ključna za oba tima u borbi za drugo mjesto na tabeli naše kvalifikacione grupe. Turci su povelili golom Arde, a izjednačio je Salihović, što je bio i konačan rezultat.

"Spiegel" je objavio nove detalje iz kladioničarske afere koja je, čini se, zahvatila i košarku i tenis, a u centru skandala je Hrvat Ante Šapina iz Berlina, koji je prije desetak dana uhapšen u Njemačkoj.

Pogođeno 17 zemalja

Prema informacijama "Spiegela", na bankovnim računima Ante Šapine u Aziji se tokom ove godine nagomilalo oko 3,5 miliona eura. Novac zarađen od manipulacija na kladionicama preko tih računa prenosila je jedna osoba koja živi u Maleziji.

"Spiegel" piše kako je broj zemalja u kojima je bilo namještaljki sa devet povećan na čak 17, a u narednim danima jedan osumnjičeni profesionalni fudbaler mogao bi progovoriti o načinu funkcioniranja sistema. On je navodno dobio veliki kredit od mafije, koja ga je kasnije natjerala da učestvuje u manipulacijama u njihovu korist.

Sumnjivi i košarka i tenis

Kada je riječ o vanfudbalskim namještaljkama, njemački organi spominju jedan meč ženskih parova u tenisu u marokanskom Fesu u aprilu ove godine. Sumnjiv je i jedan meč iz doigravanja za njemačkog prvaka u košarci iz juna 2009. godine.



Here's a Valuable Healthcare Secret for You and Your Family

Hi, I'm Kym Douglas, TV and Radio Health Correspondent. I'm here to tell you a secret about healthcare. Did you know that for as little as \$69.95 monthly you can protect your entire family's health? I want you to know that HealthcareOne™ is your solution, today, right now.

Medical Discount Programs For Individuals and Families

Entire Family Only **\$69.95** per month

- Medical
- Dental
- Vision
- Prescriptions

- Everyone is Accepted
- Access to over 900,000 Provider Locations Nationwide

CALL NOW!

1-877-468-1208

HealthcareOne™
Healthcare For The People

ALSO INCLUDES:

- Doctor visits
- Hospitalization
- 24 hr. nurse hotline
- Children's braces
- Chiropractic
- Eyeglasses and more

FREE
HealthcareOneRx™
Discount Card when you join!*

*FREE Rx Plan Membership with enrollment in Dental+, HealthcareOne™ BASIC and HealthcareOne™ ULTRA Plans. HealthcareOne™ is NOT HEALTH INSURANCE AND IS NOT INTENDED TO REPLACE INSURANCE. Plan not available in IL, KS, MD, MI, NH, NV, and VT. Plan provides discounts of participating healthcare providers for medical services. Discounts vary based on provider type and service provided. Plan members are obligated to pay the discounted rate for all healthcare services at time of service. Online Provider Search www.healthcareone.com/providersearch. Member can cancel membership within first 30 days after receipt of membership kit for full refund of membership dues less the non-refundable enrollment fee.

Invest in Gold Now!

Did you know?

- **Gold is up over 300%***
- **You can put physical gold in your IRA**
- **Merit Financial is the low price leader for 24 years**



Call now for your **FREE Gold Guide**

1-877-287-4156

MERIT FINANCIAL | The GOLD People

*since 2001

Wish you could
reverse time and head
back to school?

It's never too late!



Let us help you find
the school or program
that fits your goals.

**SPEAK TO AN
ADVISOR NOW!**

9 A.M. - 9 P.M. EST AT
877-476-0557



A DEGREE, DIPLOMA, OR
CERTIFICATE CAN HELP YOU:

- Start A New Career
- Earn More Money
- Advance Quickly
- Secure Your Future

FREE EDUCATION ADVICE: AN ADVISOR IS READY TO HELP

CAREER TRAINING

- ★ Turn Your Passion Into a Career
- ★ Fast, Convenient, and Flexible
- ★ Get a Job in Culinary, Fashion, Design or Other Hot Fields

collegebound
network

Changing Lives Through
Education Since 1987

Own a new computer for just
\$29.99* per week!

And improve your credit score at the same time!

Bad Credit, No Credit? No Problem!

There's no credit check, so you
won't be turned down.



If you can afford a weekly
payment of just \$29.99* for
just 12 months, then you're
already approved for a
brand new Dell™ or HP™
Computer, guaranteed.

ACT NOW AND RECEIVE:

In-Car GPS System
Free MP3 Player
Free Printer with select models



Call today to get
the computer of
your dreams, and
improve your credit
at the same time.

Give us a call today!

1-877-470-6957

*Prices start at \$29.99 but may vary by model.

Riješeno je: Ćiro ostaje, Zvezdan se vraća u reprezentaciju!



Kako je kazao u izjavi za naš magazin, selektor bh. reprezentacije Blažević razriješio je spornu situaciju sa Zvezdanom Misimovićem.

Također, potvrdio nam je i da ostaje na mjestu kormilara "Zmajeva".

Misimović je u vrijeme utakmice Lige prvaka u Moskvi, u kojem je njegov Wolfsburg poražen od CSKA sa 2:1, po drugi put postao otac. Blažević je rođenje drugog sina u porodici Misimović iskoristio da uputi čestitku, a nešto kasnije je i obavio razgovor sa igračem.

- Misimović je sinoć dobio sina, pa sam ga nazvao da mu čestitam. Pričali smo kao ćaća i sin, rekao je Ćiro.

Na pitanje kako komentariše posljednja dešavanja oko njega i Misketa, selektor je dogovorio u svom stilu:

"Ma, sve su to pizdarije, sve to što se dešavalo. Iskreno, ja sam najviše kriv što se sve napuhalo", kaže Blažević i još jednom potvrđuje nam da nijedan od njih neće napustiti našu reprezentaciju:

"Nas dvojica nemamo više nikakvih nesuglasica", izjavio je Ćiro i dodao da je Misimoviću rekao kako će prisustvovati meču između Wolfsburga i Manchester Uniteda.

Selektor i igrač su nakon revanš utakmice baraža s Portugalom, putem medija danima razmjenjivali optužbe, zbog čega je Misimović najavio da više ne želi igrati za naš nacionalni tim ako Blažević ostane selektor. Ćiro je odgovorio da će u tom slučaju podnijeti ostavku, navodeći kako je Misimović potrebniji reprezentaciji nego on.

"Ispao je veći haos nego što on u biti je. Možda sam napravio pogrešku, ali smatram da imam pravo kao trener da svakom igraču stavim primjedbu. Možda sam ja na jednom mjestu pogriješio, bio krivo interpretiran, pa je onda to dalo jednu dimenziju koju sam ja sigurno najmanje želio", kazao je Blažević.

Ovakav razvoj situacije promijenio je njegovu odluku oko napuštanja pozicije selektora bh. državnog tima.

"Trebam još vidjeti kakvo je raspoloženje ljudi u Nogometnom savezu BiH, jer oni mi počinju biti najzagonetnija strana, ali nadam se da ćemo naći zajednički jezik", kazao je Blažević.

FK Sarajevo: Nije moglo bolje

Ako se prisjetimo rane faze jesenjeg dijela sezone, sjetit ćemo se tabele na kojoj je Sarajevo bilo pri samom dnu. Sve je slutilo na još jedan raspad na Koševu, kao i obično, nakon evropskih izleta, kada se naše ekipe, iscrpljene i demoralizirane, vraćaju obavezama u Premijer ligi.

Slab start

Međutim, Sarajevu se ovoga puta to nije desilo. Nakon slabog starta i dva domaća podbačaja protiv Slobode i Veleža, bordo tim je u finišu polusezone pronašao pravu igru i sa dvije uvezane gostujuće pobjede, i to nad direktnim konkurentima za mjesta u Evropi Željezničarom i Borcem, potpuno se uključio u borbu za sami vrh tabele.

Dobra polusezona krunisana je u Banjoj Luci, gdje je ekipa s Koševa pobijedila golom Muhameda Džakmića.

- Nije moglo završiti bolje, ni sam ne bih ovako dobro režirao finiš polusezone - kaže trener Sarajeva Mehmed Janjoš.

Strateg bordo tima osvrnuo se na meč u Banjoj Luci i rekao kako je njegov tim zaslužen pobijedio.

- Moram zaista reći da smo u Banjoj Luci naišli na izvanredan prijem. Počev od publike, sve je bilo na nivou pravog derbija. Prema mom mišljenju, Sarajevo je zasluženom dobilo utakmicu, igrali smo dobro i stvarali prilike. Naravno, i Borac je imao svoje, ali kada se sve sabere, naša pobjeda je zaslužena - govori Janjoš.

Pred igračima Sarajeva, koji su ove jeseni odigrali čak 24 zvanične utakmice, zasluženi je zimski odmor, a na proljeće ekipa ponovo kreće u borbu

za Evropu.

Na svom mjestu

- U posljednjih nekoliko mečeva uhvatili smo priključak za vrhom. Mislim da je na kraju sve došlo na svoje mjesto. Nikada nisam mislio da Sarajevo nema kvalitet, ali jednostavno je u pojedinim utakmicama bilo previše umora i nesreće.

Svakako, bio bih najsretniji kada bismo na proljeće krenuli s prve pozicije, ali i ovako realno imamo dobre šanse da završimo na nekom od prvih tri mjesta. Proljeće će donijeti veliku neizvjesnost jer razlika između šest najboljih ekipa nije velika. Za Evropu će se boriti Široki, Borac, Zrinjski, Velež, Željezničar i mi - kaže Janjoš.

Na odmoru do početka januara

Dio ekipe već je na odmoru, a drugi dio će na zimsku pauzu otići nakon nastupa na Bajramskom turniru u malom nogometu. Mada je o tome još rano govoriti, Janjoš bi prozivku za pripreme mogao zakazati između 5. i 10. januara.

Šta u prijelaznom roku?

Janjoš je u jeku prepunjenog kalendara nekoliko puta spomenuo da u predstojećem zimskom roku Sarajevo mora biti dosta aktivnije kako bi kadar popunilo kvalitetnim igračima.

- Prvo ćemo pustiti stvari da se malo slegnu. Ima dovoljno vremena da se jeseni dio lijepo analizira. Treba prvo vidjeti da li neko želi ići iz kluba, a onda odlučiti šta nam treba - kaže Janjoš.

Konačna tabela jesenjeg dijela prvenstva

1.	Široki	15	10	2	3	27:12	32
2.	Borac	15	10	1	4	20:9	31
3.	Sarajevo	15	8	4	3	21:14	28
4.	Velež	15	8	3	4	27:13	27
5.	Željezničar	15	7	4	4	19:13	25
6.	Zrinjski	15	7	4	4	23:19	25
7.	Leotar	15	7	1	7	14:19	22
8.	Modriča	15	6	3	6	24:25	21
9.	Rudar P.	15	6	2	7	13:14	20
10.	Olimpik	15	5	4	6	15:22	19
11.	Travnik	15	5	3	7	21:22	18
12.	Zvijezda	15	5	2	8	15:25	17
13.	Slavija	15	4	4	7	14:17	16
14.	Čelik	15	4	3	8	14:17	15
15.	Sloboda	15	4	2	9	10:23	14
16.	Laktaši	15	2	2	11	15:28	8

JEFTINE AVIONSKE KARTE LLC

Samo Price Lete Jeftinije

Jazmir Bešlija
owner

336 Springhaven Rd,
Lawrenceville, GA 30046
Tel 770.651.7185 Tel 770.651.7186
Tel 770.268.8940 Tel 770.268.8941
Fax 770.268.8942
TravelBiH@Hotmail.com
www.TravelBiH.com

1234567890 - Tax Accounting Service

Ismet Omerašević
Tax preparations, legal consultations, accounting, etc.)

Office: 770-650-6622
Fax: 770-650-9478
Cell: 404-786-2318

1400 Parkmont Drive
Roswell, GA 30076

E-mail: xzavnobih@aol.com



Dino Multi-Services

DMS

PREVODI, NOTARSKI I
ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Pružamo usluge:

- Notara, Apostille
(međunarodna nadovjera dokumenta)
- prevoda i ovjere različitih vrsta dokumenata na engleskom ili na našem jeziku (punomoći, diplome, uvjerenja, ugovori, rodni i vjenčani listovi, nasljedničke izjave)
- popunjavanja aplikacija za zelene karte, državljanstva, pasoše, zaposlenja i sl.
- prevođenja (sudovi, imigracioni uredi, social security, dfcs, bolnice, banke, posao)

CENTAR ZA MALU PRIVREDU

NA JEDNOM MJESTU: ODLUKE - SAVJETI - RJEŠENJA

ADRESA: 919 OAK MOSS DR.
LAWRENCEVILLE, GA 30043
E-MAIL: DMSERVICE@BELLSOUTH.NET

tel.(678)429-4353

KRGO DINO

TRT TRANSPORT, LLC



TIPTON, IN

Owner-operators needed:

- We charge 10%
- You choose the loads
- Weekly pay



317-209-8153
317-243-3045

Olde Salem Apartments

- *2 Bedroom Apartment Homes
- *Total Electric
- *Free Water
- *Pool & Clubhouse
- *W/D Connections
- *Ceiling Fans, Mini Blinds & Drapes
- *Large Patios/Balconies

**Za sve informacije na našem jeziku
obratite se Hasibi. Tel: 770-963-7057**

345 Stone Mountain St. - Lawrenceville, GA 30045

Directions: I-85 North to 316 towards Lawrenceville/Athens.
Exit GA 120 East & turn right. Go about 1 mile to Langley Dr.
& turn right. Turn right at Constitution & turn right onto Stone
Mountain St. We are on the left.

*Prices & Specials Subject to Change. **With Approved Credit.

CALL FOR SPECIAL OFFERS*



NO APPLICATION FEE! **

Sedmo nebo

Kad bi dan imao bar 48 sati! Kad bi se barem svaka molekula mog bića mogla spojiti s njegovom. Sad odmah i opet, i opet. Ima li ičega ljepšeg od osjećaja zaljubljenosti?

Svi, nažalost, znamo da se kad-tad moramo spustiti na zemlju. Nakon što veza potraje nekoliko godina taj se vrtoglavi osjećaj izgubi negdje između posla, kućnih poslova i koječega drugog. To naravno ne znači da se nekada ludo zaljubljeni i dalje ne vole. Razlika je u tome što im srca ne zakucaju uzbuđeno čim se ugledaju, kao što je to nekada bilo. Sve izgleda kao da je neko nekom nevidljivom rukom snizio temperaturu veze.

Sjedim večeras sa drugaricama na kafici i diskutujemo o tome kako to nije znak da treba ljubav tražiti na novom mjestu već da je to savršeno vrijeme za povratak u vezu.

A kako to postići? Svi mi imamo svoje načine, ali poslušajte nekoliko naših, možda i za vas budu pogodni...

Priča Azra kako male geste imaju tako veliki učinak. Treba razmisliti kakvim ga sitnicama možete iznenaditi. To može biti kafa za buđenje, sms poruka koja kaže "mislim na tebe", "masaža leđa"... Ne treba mu prebacivati kako je baš on mogao pokrenuti takve ideje jer već mali potez s vaše strane može dovesti do pozitivnog razvoja vašeg odnosa. Ne treba ni prebrzo odustajati.

Elma dodaje kako je važno izabrati pravo vrijeme za razgovor. Neophodno je rezervirati redovan termin za razgovor. Osigurati da ništa ne odvlači ni tvoju ni partnerovu pažnju, poput upaljenog televizora. Slušajte jedno drugo, budite pažljivi pritom se i gledajte, te postavljajte pitanja. Tokom razgovora prisjetite se kako je izgledalo na početku vaše veze, šta ste činili razmišljajući o tome šta će se njemu najviše svidjeti. Vratite sjećanja na vezu iz onog vremena, nekoliko dana svjesno posmatrajte šta vašeg ljubljenog naj-

više zanima. Pričajte mu o tome i iz toga će proizaći i nove, trenutačne teme, ali će to na svoj način povratiti i njegov osjećaj da vam je još uvijek interesantan. A sa tim mislima i njegovo interesovanje da vas zadovolji.

Ali malo svađe ne škodi, dodaje Adisa. Ako ste se već posvađali tako da je perje letjelo, onda dobro znate šta je najslađe nakon svađe. Uz smijeh sve smo se sa tim složile. Ali zaista, ako dođe do sukoba, nemojte mu izmicati. Pronađite ispusni ventil svojoj ljutnji. Smijete i zavikati i lupati vratima. Treba reći tačno zbog čega ste ljuti, jer u toj fazi nema smisla razumno razgovarati. Tek nakon "ventiliranja" moći ćete jedno drugo slušati, razmijeniti argumente i pronaći rješenje. Pa makar to bilo i u postelji.

Na sve to, Alma dodaje da je "drugačiji seks" rješenje za sve. Iako je ljubavni život naizgled uredi, mnoge od nas će priznati da bi mogao biti i uzbudljiviji. Naravno, nije ni blizu onoga s početka veze kad ste se jedva

molli oporaviti između dva vođenja ljubavi. Seks je prešao u rutinu koja narušava svaku kreativnost. Nije seks taj koji nedostaje, već intimnost. Nedostaje bliskost, igrice u postelji koje bude seksualnu želju na jedan strasven način. Intimnost znači otvoriti se, postati ranjiv, stopiti se i izmješati sa drugim, osjetiti tjelesnu bliskost i izvan spavaće sobe. Treba biti nježan jedno prema drugome, dodirivati se i ljubiti se, ne samo prije odlaska u postelju. Iskoristite vrijeme kada ste zajedno u postelji kao vrhunac i pričajte o bilo čemu što vam kroz glavu prolazi u tom trenutku, opustite se. Tako se stvara prava intimnosti.



Zaključujući kako je muškarcu potrebna emotivna bliskost kao što je i ženama seksualna, na suštu suprotnost mnogim vjerovanjima, složile smo se da je otvorenost onoga što želimo najbrži put do sedmog neba.

Meliha Kapetanović
Meliha-Kapetanovic@Hotmail.com



Computer Repair

FREE on-site diagnostics within 5 mile radius of 30045 (beyond 30045 \$49 value)

Flat fee repair, service starts at \$49

We offer after service support (free remote session) or support after service

Za informacije na našem jeziku pozovite: 404-433-5642 Mirza

404-geeknician (4335642)

- We offer remote support
- We work on PC and MAC, software and hardware issues, logical and limited physical data recovery.
- We support Windows XP, Vista and 7
- We work on all brands, ACER, APPLE, AVERATEC, DELL, EMACHINES, FUJITSU, GATEWAY, HP/COMPAQ, LENOVO, MEDION and TOSHIBA.
- We install peripherals.
- We install router, etc...

Visit our web site at: geeknician.com



Generalni zastupnik
Rasim Djuliman
Tel: 678.377.2474
Cell: 678.764.8860

20+ TELEVIZIJSKIH KANALA

Svi TV kanali su LIVE i na Local American Time

500+ Naslova na Video On Demand

✓ Bez potrebe satelita! ✓ Bez potrebe kompjutera!

RTV BOSTEL - Chicago
 Kanal "D" - Djeci Kanal
 Balkanika Music TV
 Federalna TV - Sarajevo
 Jasmin TV - Star! Vitez
 DM SAT - Dragana Mirkovic
 RTS - Beograd
 ATLAS TV - Podgorica
 BHT 1 - Sarajevo
 Kanal 5 - Split
 OBN - Sarajevo
 ALFA - Sarajevo
 AMNA TV - Tesanj
 Balkania Plus - New York
 RTCG - Podgorica
 Otvorena Televizija - Zagreb
 Lait Music - Tuzla

Kanal "D" - Local Time
 Otvorena Televizija - Local Time
 Jasmin TV - Local Time
 DM SAT - Local Time
 RTS - Local Time
 BHT 1 - Local Time
 Kanal 5 - Local Time
 RTV Duga - Local Time
 OBN - Local Time
 AMNA TV - Local Time
 Balkania TV - Local Time
 RTCG - Local Time

more channels coming soon!

NOVOSTI, SPORT, ZABAVA, DJECI PROGRAM, SPEKTAKLI I TD. - SAMO na BalkaniaTV

www.BalkaniaTV.com

1-866-639-8911



\$29

a month



20+ kanala samo na BalkaniaTV

PRAZNIČNE DEKORACIJE

Ambijent za najluđu noć

Novogodišnja groznica se već uvukla u domove. Kupuju se jelke, nakit i dekoracije... Kako ukrasiti stan a ne pretjerati s bojama i oblicima? Da biste uspjeli u tome, nudimo vam nekoliko savjeta.

Kristalni detalji

Postavite praznični sto. Pripremite trpezariju za praznike tako što ćete dekorirati sto u crvenoj i bijeloj boji. Dodajte srebrne i kristalne detalje za dodatni sjaj i okačite velike zvijezde od debelog papira na plafon. Po stolu raspršite konfete.

Savršena jelka

Dekoriranje jelke je izrazito važno ako želite postići stilski izgled. Odmaknite se od jelke i dobro je pogledajte kako biste uočili eventualne nepravilnosti i na vrijeme ih ispravili. Kugle trebaju biti ravnomjerno raspoređene, isto kao i dekorativne trake. Najbolja kombinacija boja je crvena i zlatna uz dodir svijetloplave za moderan izgled.

Napravite centralno mjesto na stolu. Uzmite šoljicu za čaj i okrenite je naopačke. Na nju stavite tanjir i još jednu šoljicu koju ćete pravilno okrenuti. Tako postavljen tanjir

može vam poslužiti kao stakal za poslastice. Dekorirajte ga kolačima, čokoladicama, a u šoljicu stavite kugle za ukrašavanje jelke.

Dječija soba

Mini novogodišnje drvce. Dajte dječijoj sobi praznični izgled tako što ćete postaviti mini novogodišnje drvce i dekoraciju. Ne zaboravite ispod drvčeta staviti nekoliko poklončića.

Dekorativni fenjer. Nakit nije samo za jelku. Kugle i lampice možete staviti i u fenjer te ga postaviti na sto u uglu sobe.

Kombinirajte zlatnu i čokoladnu boju. Zlatna je klasični izbor za Novu godinu, ali sa dodatkom čokoladnih tonova vašoj dekorativnoj šemi može dati dubinu i sofisticiranost. Pomiješajte nakit različitih oblika - ove su godine u trendu onaj u obliku suze i konusa.



Hodnik dobrodošlice

Dajte vašem hodniku festivalski izgled uz pomoć malih jelki, lijepe dekoracije i umotanih darova spremnih za uručivanje prijateljima koji dođu u posjetu. Neka vaše prijatelje odmah na ulazu dočeka blagdanska atmosfera.

Scenicview Landscaping
Imagine the look of your yard

Almir Hadzikadic
Manager

Phone: 404-518-5821
Fax : 678-534-1813
info@scenicviewatl.com
www.scenicviewatl.com

Admir Terzic
REALTOR®
Committed to Five Star Service

Cell: (407) 607-1157
Bus: (407) 644-6385
Fax: (407) 644-7033
Email: AdmirTerzic@earthlink.net
Website: www.AdmirTerzicRealtor.com

Welchert Realtors
Markham Properties

431 W. Morse Blvd., Suite 115 • Winter Park, FL 32789
Independently Owned and Operated

Zia Travel

Independent Travel Agent
Raziya Poric

6414 A. Hampton Ave, Suite 12
St. Louis, MO 63109

314-638-7347

toll free 877-540-6729

cell 314-600-3265

ziatravel@hotmail.com




Osman "Cico" Vujanovic

VIRTUAL PROPERTIES REALTY

cell: 404-550-8054
fax: 770-962-3596
e-mail: osmanvu@gmail.com

Specijalnosti:
bankovne kuće,
foreclosure i HUD kuće

Nova lokacija - novi ambijent - stari frizer

MACI

Men's Hair Cut Salon

870 New Hope Rd, Suite 100
Lawrenceville, GA 30045

404-431-3863

Ill Salon 678-367-3616



Radno vrijeme: pon-čet 10am-7:30pm, pet-sub 10am-8pm, ned 12pm-3pm.

Rock baka Tina Turner slavi 70. rođendan

Frizura poput lavlje grive, mini suknja i duge noge su njezina glavna obilježja. Pola stoljeća već energična Tina Turner svojim hrapavim i prepoznatljivim glasom osvaja pozornice svijeta. A nastavlja i nakon 70.

Anna Mae Bullock alias Tina Turner je rođena 1939. u gradiću Nutbushu u saveznoj državi Tennessee. 1955. se preselila u St. Louis, gde je upoznala Ike-a Turnera. 17-godišnja Tina je u jednom lokalnu spontano uzela mikrofon i otpjevala jedan hit B. B. Kinga. To je ostavilo veliki utisak na Ike-a. Postao je njezin menadžer i partner. Frontmen Ike-ovog benda „Kings of Rhythm“ se nije pojavio na snimanju singl-ploče, pa je tako Ike u studio poslao Tinu. Vjenčali su se 1962. u Meksiku i dobili kasnije dva sina.



Zajednička turneja sa Roling Stones-ima, redoviti koncerti u Las Vegasu, ekskluzivni ugovori i sve veći honorari za nastupe, obilježili su uspješne godine Ike-a i Tine Turner. U drugoj polovici 60-ih godina držali i po 270 koncerata godišnje. Pjesmom „Proud Mary“ su se 1970. prvi put probili na ljestvicu američkih top deset. Singl je prodat u milionskom tiražu, a Tina je dobila svoju prvu Grammy nagradu kao najbolja Rhythm&Blues (R&B) pjevačica.

Ike ju je zlostavljao

No, u prvoj polovici sedamdesetih se i javno ispostavilo da je Ike tiranin koji je tukao i zlostavljao svoju suprugu Tinu. Poslije jednog nastupa u Dallasu '76., Tina je, puna modrica, pobjegla iz hotela u kojem su odsjeli i – nikada se nije vratila. Razvela se i sa sobom ponijela samo svoje umjetničko ime. U početku je živjela od socijalne pomoći i bila otpisana kao “stara zvijezda”.

Ali, 1984. je Tina objavila album „Private Dancer“ s kojeg je skinut singl „What’s Love Got To Do With It“ – njezin prvi broj jedan na top-listi!

Od tada Tina ponovno hara svjetskim pozornicama. Tina Turner je za posljednjih 50 godina prodala više od 180 miliona albuma i osvojila osam Grammyja. Pa kao rock baka od 70 godina ljude na koncertima oduševljava svojom nepresušnom energijom. Početkom januara je na rasprodatoj turneji po Njemačkoj oduševila publiku pjevanjem, ali i seks-pilom o kojem i mnoge filmske zvijezde mogu samo sanjati.

Budistkinja

Budistkinja Tina, koja sa svojim njemačkim suprugom živi na züriškom jezeru, i dalje je uvijek spremna da svojim obožavateljima priredi novo iznenađenje. Kada su je dvije susjede ljetos zamolile da sudjeluje u njihovom spiritualnom glazbenom projektu, ona je pristala da za njih, svojim hrapavim glasom, govori budističke tekstove.

No, i pored budističkih mudrosti, milioni ljudi širom svijeta obožavaju Tinu Turner, prije svega zbog nebrojenih hitova i nastupa uživo, koji su uvijek nabijeni pozitivnom energijom. Zbog toga se i mi pridružujemo čestitkama za 70.-i rođendan.

Tina, hvala ti za energiju i divnu muziku, i...

SRETAN ROĐENDAN!

MUST SELL

- BANK FORECLOSURES
- FIXER UPPERS
- HUD HOMES
- DISTRESS SALE
- CORPORATE OWNED PROPERTIES

FREE LIST WITH PICTURES UPDATED DAILY

WWW.GWINNETTDISTRESS.COM

Stiže blockbuster horor 'Season of the Witch'



Nicolas Cage je vitez iz 14. stoljeća u horor priči s vješticama koju je režirao Dominic Senna, poznat po kino hitovima poput 'Operacije Swordfish' i 'Nestali u 60 sekundi'

Vitezovi, redovnici, samostan, vještice s natprirodnim moćima i gomila specijalnih efekata čine mračan, ali po svemu sudeći odličan horor čija je premijera najavljena za 19. mart 2010. godine. Uzevši ponešto od filmova 'Ime ruže', 'Sanjiva dolina' i 'Vučja družina', Senna je stvorio napet horor koji će zasigurno privući brojnu publiku i možda potaknuti nastajanje novog trenda filmova u kojima vještice imaju glavnu riječ.

Uz Cagea glume Ron Perlman, Stephen Campbell Moore, najpoznatiji filmski Drakula Christopher Lee i drugi.

APS



GREAT JOB OPPORTUNITY!

No experience necessary.
High pay, bonus + commission.
Build your own business today!
People like you have earned 6 figures with us already!! APS is synonymous with respect and honesty in the telecom industry. We are now looking for self-motivated people to promote telecom service to your community. No initial purchase, no scams, no tricks. Tap into your community, introduce us to your friends or family and You will earn monthly commissions. Don't waste your time or your skills, become an APS sales partner.

Call now 1-800-205-0077
www.amphone.com



**EURO STAR
INSURANCE**

Vaš posrednik sa vodećim osiguranjima u Americi

Za agenta u Vašoj državi pozovite:

Georgia 678.225.0400
Kentucky 502.365.2500
Colorado 303.256.8117
Arizona 602.283.3814
Ohio 859.445.1574

Pozovite nas za quote ili nam pošaljite informacije putem web stranice

tel. 1-877-EUROSTAR
fax. 678-221-0300
www.eurostarins.com



AUTO - HOME - BUSINESS

SELMA BAJRAMI

Bez konkurencije

Selma Bajrami uveliko priprema izlazak novog albuma i nada se da će ga završiti do kraja godine.



“Mislim da ću sa novim pjesmama samo potvrditi svoj status na estradi. Nemam konkurenciju ne samo u Bosni, nego i šire. Ko voli, neka izvoli. Neka uzme mikrofon i popne se na stejdž, pa da vidimo. Što se tiče pjevanja i scen-skog nastupa, sa mnom se ne može niko nositi. Glas i moja karizma, naravno, uz stas, moje su prednosti”, poruču-je atraktivna plavuša.

Selma je inače ugovorila novogodišnju gažu, pa će za doček pjevati u sarajevskom hotelu “Radon Plaza”. Naravno, obećava lud provod.

“Drago mi je što ću 2010. godinu dočekati u ovom luksuznom hotelu, a srećna sam što će uz mene za novogodišnje praznike biti rodbina i prijatelji”, kaže Selma Bajrami.

LEPA BRENA

Uz beogradski koncert i novi album

Novi album Lepe Brene je u pripremi. Muziku radi Aleksandar Milić Mili, a tekstove Marina Tucaković. Publika će nove pjesme premijerno čuti na koncertu u Beogradu u junu, a na dan Breninog velikog nastupa CD će se pojaviti u prodaji. Mili, koji će biti i producent tog velikog koncerta, kaže da mjesto održavanja još nisu izabrali. Ono što se zna jeste da će biti na otvorenom. Budući da Brena nije imala koncert u Beogradu punih 16 godina, očekuje se ogroman broj njenih fanova, pa će nastup najvjerovatnije biti na “Marakani”, Ušću ili Hipodromu.

Posljednji koncert u Beogradu Brena je imala 1994. godine na stadionu “Tašmajdan” i tada je napravila spektakl spustivši se kranom na binu prepunog “Taša”. Iako je tokom koncerta kiša lila, publika je ostala i horski pjevala od prve do posljednje pjesme sa Brenom koja je bila potpuno mokra.

Na aktuelnoj turneji “Uđi slobodno” kojom promoviraju istoimenu povratnički album, popularna Brena nastupila je na šest stadiona i u jednoj areni širom bivše države.

“Obišli smo cijeli zapadni Balkan, a sljedeće godine su u planu koncerti po istočnom Balkanu: Skoplje, Sofija, Tirana... Nastup u Beogradu biće spektakularan i on bi trebao da predstavlja presjek cijele njene karijere. Prearanžirao sam Brenine stare pjesme, tako da ljudi neće moći da prepoznaju u kom periodu je koja nastala”, priča Mili.

“Beograd sam na turneji “Uđi slobodno”, preskočila jer se za tako veliki i važan koncert uslovi još nisu stvorili. Želim da svojoj publici priredim večer koje će dugo pamtit”, rekla je Brena.

HARI MATA HARI

...Sreća i njegovi gosti

Hari Varešanović nastavlja seriju nastupa pred beogradskom publikom. Održana su tri uspješna koncerta u Sava Centru. Publika je do sada mogli da uživa u brojnim hitovima, ali i nastupima specijalnih gostiju. Tako je prvo večer scenu uljepšala prva dama hrvatskog popa Nina Badrić, čiji je duet sa Harijem “Ne mogu ti reći što je tuga” postigao veliki uspjeh i našao se na prvom mjestu mnogih top lista.

Drugo večer, mušku podršku pružio mu je Željko Joksimović, kompozitor pjesme “Lejla” sa kojom je Hari osvojio treće mjesto na izboru za “Pjesmu Evrovizije” 2006 godine.

Njih dvojica su u duetu otpjevali ovu pobjedničku pjesmu i uz gromoglasan aplauz publiku podigli na noge! Kao predstavnik nove bosanske pop scene, grupi “Hari Mata Hari” treće večeri pridružio se i Eldin Husenbegović, tenor sarajevske opere, sa kojim je snimljen novi duet “Tvoje je samo to što daš”, koji se nalazi na Harijevom posljednjem albumu “Sreća”.



Najveće iznenađenje te večeri bilo je pojavljivanje Lepe Brene, koja je sa Harijem otpjevala hit “Crni snijeg”. To je ujedno bio i prvi put da je Brena gostovala na koncertu nekog svog kolege! Četvrte i posljednje večeri koncerta, Hariju se opet pridružila mlada sarajevska snaga Eldin Husenbegović, kao i novi talenti - buduće zvijezde kojima Hari piše pjesme - Armin, Robert i Danka.

Oprah gasi svoj show


Voditeljica najgledanijeg dnevnog talk-showa u Americi svoju će emisiju prestati emitirati 2011. godine, nakon 25 sezona.

Oprah Winfrey je u programu uživo objavila datum posljednjeg The Oprah Winfrey Showa. Winfrey je televizijsku karijeru počela u Nashvilleu i Baltimoreu, prije nego što se 1984. preselila u Chicago kako bi na TV-stanici WLS vodila jutarnju emisiju A.M. Chicago. Ta je emisija 1985. preimenovana u The Oprah Winfrey Show. Godinu poslije osnovala je svoju producentsku kuću Harpo, a 1990. otvorila je Harpo Studios u Chicagu.

U januaru 2008. Winfrey je pokraj svog televizijskog studija otvorila The Oprah Store, trgovinu suvenirima i modni butik na 500 kvadratnih metara, koji nakon snimanja show programa svakoga dana posjeti u prosjeku 250 njezinih obožavateljica. Oprah Winfrey izdaje i svoj magazin O, na čijoj je naslovnoj stranici uvijek ona.

Američke televizijske mreže u izvještajima navode kako se neslužbeno doznaje da Oprah nakon 2011. planira pokrenuti svoju kablovsku televiziju.

Snimak seksa sa Jennifer Lopez uskoro u javnosti



Ojani Noa, bivši suprug pjevačice i glumice Jennifer Lopez, najavio je da će sljedeće sedmice u javnost pustiti njihov privatni kućni video prepun vrućih scena.

Iako J-Lo svim silama svog donekadno anonimnog bivšeg supruga nastoji spriječiti u zlom naumu, to joj zasad ne ide od ruke. Ojani Noa i njegov agent Ed Meyer najavili su da će kroz narednih desetak dana video dostaviti sudu.

Jennifer Lopez ne želi da video dospije do suda, odakle će ga mediji i javnost preuzeti bez problema, piše Nydailynews.

Meyerov plan je snimiti mockumentary u stilu Borata, o životu kubanskog imigranta Ojanija Noe u kome će se koristiti najsočniji dijelovi čak 11 sati dugog privatnog videa sa J-Lo. Vlasnica najskuplje hollywoodske pozadine prije nekoliko sedmica uložila je tužbu protiv bivšeg supruga, a ako izgubi, morat će joj isplatiti 10 miliona dolara.

Uzrok saobraćajne nesreće: Woodsa žena napala palicom zbog ljubavnice



Nakon što se pisalo kako je Elin Nordegren spasila supruga slomivši golf palicom prozor na automobilu sad se počelo šuškat da je ona, bijesna zbog napisa da je Woods, vara slomila prozor prije nesreće koju je sama izazvala?!

Okolnosti saobraćajne nesreće koju je Tiger Woods imao ispred vlastitog doma kada se pri brzini od 50 kilometara na sat zabio u drvo u dvorištu još nisu poznate.

Ali procurila je priča kako je za nesreću kriva Tigerova supruga Elin koja je jednostavno pukla zbog njegove prevare. Prema Perezu Hiltonu, najpoznatijem svjetskom blogeru sa uvidom u živote slavnih, Elin se gadno posvađala sa slavnim i prebogatim golferom pa ga je u bijesu i izgrebala po licu. Odnosno da njegove povrede lica nisu posljedica nesreće već, porodičnog nasilja. Perez tvrdi i kako je Elin slomila prozor golf palicom prije nezgode te ga je uništavanjem automobila dekoncentrisala pa se Tiger zabio u drvo.

Krivac svađe je starleta Rachel Uchitel, sa kojom je Tiger navodno varao Elin, sa kojom je pet godina u braku i ima dvoje djece.

Angelina Jolie mrzi Baracka Obamu

Glumica i UN-ova ambasadorica dobre volje navodno mrzi američkog predsjednika.

"Ne voli ga. Zapravo, mrzi. Misli da nije iskren i da se samo pretvara da zastupa ideje koje promovira", rekao je izvor blizak glumici za Us Weekly. Iako nije Republikanka, smatra da je Obama spletkaroš.

S druge strane, Brad Pitt je veliki Obamin fan. Suprotstavljeni stavovi o predsjedniku često rezultiraju žestokim porodičnim svađama. "Kada se radi o politici, nimalo ne poštuje Brada. Ipak, to nije razlog koji bi ih mogao rastaviti", piše Us Weekly.

**OVAN** (21.03 - 20.04)

Ljubav: Ukoliko ste u braku, pred vama je dobar ljubavni period.

Zdravlje: Ukoliko vas stres ne sagori, onda će sigurno nervoza.

**BIK** (21.04 - 20.05)

Ovog mjeseca novac diktira raspoloženje.

Ljubav: Ukoliko ste u mirnoj i stabilnoj ljubavnoj vezi, ne očekujte veće turbulencije.

Zdravlje: Koristite nešto za jačanje imuniteta.

**BLIZANCI** (21.05 - 20.06)

Ljubav: Ova riječ za vas lagano prelazi u domenu prošlosti.

Zdravlje: Manja nervoza početkom mjeseca čini vas podložnim negativnim mislima.

**RAK** (21.06 - 20.07)

Ljubav: Trenutno ste najviše interesiranja usmjerili upravo na finansije i posao, pa je ljubav malo po strani. Zdravlje: Tromiji ste nego inače i manjka vam energije.

**LAV** (21.07 - 21.08)

Imate dovoljno neprijatelja koji jedva čekaju da napravite pogrešan korak.

Ljubav: Dovoljno ste zavodljivi i poželjni za suprotan spol. Zdravlje: Dobro.

**DJEVICA** (22.08 - 22.09)

I dalje čvrsto stojite na poziciji. Saradnici su se uvjerali u vaše kvalitete.

Ljubav: Partner je nekako došao na drugo mjesto. Zdravlje: Očekujte glavobolju.

**VAGA** (23.09 - 22.10)

Vama je zaista krenulo. Nižete uspjeh za uspjehom. Ljubav: Ljubavni život pomalo trpi zbog drugih stvari kojima ste okupirani.

Zdravlje: Izvrsno.

**ŠKORPIJA** (23.10 - 22.11)

Iako vam se radno mjesto čini kao poprište borbe, uživat ćete u nekim od zadataka.

Ljubav: Očekujte lijepe trenutke.

Zdravlje: Zdravlje je prilično ugroženo.

**STRIJELAC** (23.11 - 20.12)

Ako je vaš posao na neki način povezan sa inostranstvom, očekujte da ćete imati buran mjesec.

Ljubav: Ukoliko ste u vezi, morat ćete partneru objasniti neke stvari. Zdravlje: Odlično.

**JARAC** (21.12 - 19.01)


Posao koji obavljate bi u narednom mjesecu mogao biti manji nego inače.

Ljubav: Oni koji imaju stalnog partnera mogu očekivati prijatne trenutke. Zdravlje: Čuvajte se.

**VODOLIJA** (20.01 - 18.02)

Ljubav: Podredili ste sve partneru kojem ste sad jako potrebni.

Zdravlje: Ispuviše ste umorni i to je ono što je najveći problem u toku ovog mjeseca.

**RIBE** (19.02 - 20.03)

Ljubav: Neki od vas će u ovom periodu intenzivnije razmišljati o potomstvu.

Zdravlje: Ovog mjeseca ćete nastojati da poradite na svom izgledu.

Mala riznica velikih misli



Leonardo da Vinci (1799 - 1850)

Slikar koji ne sumnja u svoje sposobnosti malo postiže.



Winston Churchill (1874 - 1966)

Ovo još nije kraj. Nije čak ni početak kraja. Ali je možda kraj početka.



Buda (560 - 480 p.n.e.)

Neko može pobijediti hiljadu ratnika na bojnopolju, ali se ne može mjeriti sa pobjednikom koji je sama sebe pobijedio.



Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832)

I najmudrije ribe glad tjera na udicu.



Mahatma Gandhi (1869 - 1948)

Nenasilje je stavljeno na probu onog trenutka kada mu se neko suprotstavi silom.



Honoré de Balzac (1799 - 1850)

Život muškarca je slava, život žene ljubav.



Ivan Cankar (1876 - 1916)

Lijepa je noć čovjeku koji zna da će svanuti dan.

REALTY PROFESSIONALS Kupujete ili prodajete kuću?
Pozovite me...

- * Besplatna market analiza
- * Hud & Foreclosure specijalne ponude
- * Najbolje kamate
- * Brza prodaja Vaše kuće
- * Tax credit od **\$7,500.00** prilikom kupovine prve kuće (First-time Buyer)

Prilikom kupovine moje usluge su besplatne

Armin Mehmedović
BROKER - ASSOCIATE

Direct: 404-512-0509
E-mail: arminsellsatlanta@yahoo.com
www.gwinnettnewhomesonline.com

ALPHA TRANSPORT GROUP, INC.



5400 Gravois Ave, St. Louis, MO 63116

Truck Driving School
auto-škola za vožnju kamiona

Phones: 314-351-5280
314-600-1736
314-680-3860

Fax: 314-351-5282

Toll free: 866-326-5225

214 Scenic Hwy, Lawrenceville, GA, 30043



MAP



MAXX
CAR CARE

Fast Lube • Tune ups • Brakes • A/C

- govorimo bosanski - Office: 770-962-3165 • Fax: 770-962-3147

su | do | ku

Cilj sudokua je popuniti sva polja brojevima od 1 do 9, tako da svaka uspravna kolona, svaki vodoravni red i svaki 3x3 kvadrat sadrži svaki broj od 1 do 9. To je to - nema matematike, samo logika.

Rješenje ove križaljke ćemo objaviti u sljedećem broju. Ovo je rješenje križaljke iz prošlog broja:

8	7	9	2	1	3	6	5	4
6	1	4	9	8	5	7	2	3
3	2	5	7	6	4	9	8	1
1	3	6	8	4	7	5	9	2
9	8	2	3	5	6	1	4	7
5	4	7	1	9	2	3	6	8
7	6	3	4	2	9	8	1	5
4	9	1	5	7	8	2	3	6
2	5	8	6	3	1	4	7	9

				9		3		
6		2						
					7	2	6	4
							1	5
	3		8		4		7	
2	8							
9	7	3	5					
						1		6
			1		3			

PRETPLATA

Ako ste zainteresovani da Vaš omiljeni magazin svaki mjesec dobijate na kućnu adresu, popunite kupon za pretplatu sa ove stranice i pošaljite ga na adresu redakcije:
 Europa Magazine (pretplata), P.O. Box 867, Lawrenceville, GA 30046-0867
 E-mail: redakcija@europamagazine.info. Telefon: 678.985.0592.

KUPON ZA PRETPLATU
12 MJESECI - \$48.00

NAČIN PLAĆANJA: [] ČEK ILI MONEY ORDER
 [] VISA ILI MASTER CARD

IME I PREZIME: _____ TELEFON: _____ - _____ - _____

ADRESA: _____


GRAD, DRŽAVA, ZIP: _____

BROJ KREDITNE KARTICE: _____

ISTIČE: ____/____/____ POTPIS: _____

E-mail: redakcija@europamagazine.info • Tel: 678.985.0592
 Europa Magazine (pretplata) • P.O. Box 867 • Lawrenceville, GA 30046-0867

DIK BROWNE HOGAR STRAŠNI



Čuvala baka sama na selu 2000 ovaca. Došla novinarka da napravi reportažu o tome pa pita baku:

- "Recite Vi nama kako uspijevajte da sami čuvate 2000 ovaca?"

Baka:

- "Pa ja ti to radim cijelog života, navikla sam ja na to."

Novinarka:

- "A koliko Vam je teška jedna ovca?"

Baka:

- "Crna ili bijela?"

Novinarka:

- "Pa recimo bijela."

Baka:

- "30 kg."

Novinarka:

- "A crna?"

Baka:

- "Pa isto."

Novinarka:

- "Dobro, a koliko mlijeka daje jedna ovca?"

Baka:

- "Crna ili bijela?"

Novinarka:

- "Pa recimo bijela."

- "pa 2 litra."

- "A crna?"

- "Pa isto."

- "Dobro, a koliko vune od jedne ovce?"

- "Crne ili bijele?"

- "Recimo crne."

- "3 kg."

- "A bijele?"

- "Pa isto."

Novinarka se naljutila.

Novinarka:

- "Pa dobro, koja je razlika između crnih i bijelih?"

Baka:

- "Pa bijele su moje."

Novinarka:

- "A crne?"

Baka:

- "Pa isto."

vicēvi

Prodaja

Prodajem kuću u centru Prnjavora, cijena po dogovoru.
Tel: 303-364-8004 (Denver)

Prodajem prikolicu 6x12, registrovana, nova za \$4,700.00.
Fatima Burić. Tel: 678-768-6235

Prodajem nov, nekorišten stan u centru Livna, preko puta hotela Park, dvosoban, 58m².
E-mail: renaeldin@comcast.net ili Tel: (206) 439-9332

Prodajem kuću u Zenici (Janjac), odmah useljiva 1/1 vlasništvo. Površina placa 1352m². Cijena po dogovoru. Tel: 336-454-4281

Prodajem plac na Vlašiću 600m².
Tel: 469-278-0576,
u BiH tel: +387 (32) 655-509 ili +387 (61) 785-366

Prodajem dvoiposoban stan u Sarajevu 65m² ili mijenjam za Banja Luku. Tel: +387 (57) 447-146 ili +387 (65) 568-111

Razno

Mijenjam stan u Tuzli za kamion

(D60/450 HP) sa prikolicom (hladnjača 53') u Americi. Stan je 46m², prizemlje, centralno (vrijednost \$45,000).
E-mail: ziozion@gmail.com

Izdajem sobu sa kupatilom na spratu, Grayson.
Tel: 770-696-9384

Izdajem ili prodajem 2 sobe/2 kupatila stan u Decatur-u, GA 30033. Vrlo povoljno, dobra lokacija, bus prevoz blizu.
Tel: 718-688-9695

Izdajem sobu za samce. Cijena povoljna. Sve informacije možete dobiti na tel: 678-630-8126

Izdajem dvosoban stan u Lawrenceville, cijena \$800.00 (struja, voda, gas, kablovska TV uračunati u cijenu).
Tel: 678-377-8698

Ako imate rječnike i knjige za učenje engleskog jezika, a više Vam ne trebaju, nazovite 314-644-8675

Telefonska kompanija traži radnicu sa znanjem bosanskog jezika. Pozicija customer service, dobri uslovi zarade i beneficije. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka.
Tel: 770-569-1213

Poklanjamo macu. Sve informacije na tel: 678-630-8126

Čuvala bih jedno ili dvoje djece u svojoj kući u Jacksonville-u.
Tel: 904-727-7062

Upoznavanje

Slobodan udovac bez obaveza 60. Zdrav, pun života. Tražim žensku osobu radi braka.
Tel: 404-929-0974

Slobodna, 30 godina, jedno dijete, traži muškarca do 35 godina radi poznanstva i mogućeg braka. Kontakt putem Europa Magazina. Šifra "Prijedor"

Ja se zovem Šime Glavan i imam 65 god. Tražim žensku osobu od 35 do 55 god. koja bi željela dobrog muža i lijep život. Adresa: 128 Brian Cir, Antioch, TN 37013.
Tel: kuća 615-331-7975, mob. 615-554-4713

Slobodna i bez obaveza, 54 godine, želim upoznati slobodnog muškarca radi poznanstva i mogućeg braka. Volim iskrenost. Kontakt putem Europa Magazina. Šifra "iskrenost"

KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE DO 20 RIJEČI

Tekst oglasa (popunite čitko štampanim slovima):

Dužina trajanja oglasa (zaokružiti): 1 MJESEC - 2 MJESECA - 3 MJESECA - _____

Europa Magazine (mali oglasi) • P.O. Box 867 • Lawrenceville, GA 30046
E-mail: redakcija@europamagazine.info • Tel: 678.985.0592

MALI OGLASI

Europa magazin Vam nudi besplatne privatne male oglase do 20 riječi.

Popunite kupon sa ove stranice i pošaljite ga na adresu:

Europa Magazine
(mali oglasi)
P.O. Box 867
Lawrenceville, GA 30046

ili na e-mail adresu:
redakcija@europamagazine.info

Impressum

Europa Magazine

ISSN 1939-3423

Address: P.O. Box 867
Lawrenceville, Georgia 30046-0867
United States of America

Phone: +1 (678) 985 0592

E-mail: editor@europamagazine.info



Web address: www.europamagazine.info

Issued: monthly

Editor-in-chief: Haris Delalić

Senior Photographer and Graphic Design
Manager: Dan Dalibor Spalat

Graphic Design: Aldin Ajanovic, Ali Nkhazi

Internet Presentation: Damir Setkic

Freelance writer from Europe: Milan Pekić

Community: Enes Selimović

Marketing manager: Dino Krgo

TV Hayat se na području SAD-a gleda
putem satelita Intelsat Americas 5.
Ukoliko se želite pridružiti velikoj i
sretnoj porodici Hayatovih gledatelja,
kontaktirajte sa našim zastupnicima
GlobeCastWorldTV



GlobeCast WorldTV info telefon za
narudžbe, pitanja i tehničku podršku:

1-888-988-5288

info globecastwtv.com za informacije

www.globecastwtv.com
www.ntvhayat.com



satelit: Intelsat Americas 5
na 97 stepeni zapadno

frekvencija: 12,053 MHz
polarizacija: vertikalna
symbol rate: 22.000 Msym
FEC: 3/4
kanal: VC 510

EMC Cargo Vam želi sretnu i uspješnu Novu godinu!

EMC CARGO

WWW.EMCCARGO.COM



 **\$1.250**

AUTOMOBIL

 **\$1.350**

SUV/VAN

 **\$550**

MOTOR

 **\$750**

SKUTER

 **\$75**

PAKET

SELIDBE USA-BOSNA

* IZVOZ AUTOMOBILA, MOTORA, JEDRILICA,
ČAMACA, SKUTERA, SLANJE PAKETA

* BOSNA I HERCEGOVINA, HRVATSKA, SLOVENIJA,
SRBIJA, CRNA GORA, KOSOVO I OSTALE EVROPSKE ZEMLJE

Za više informacija na Vašem jeziku obratite se na:

Tel: 678-558-8013